

# ABA BONE NO



Anadwo yi mayi asem tiaa bi, anaase akenkanssem tiaa bi a, se Awurade pe a, yebegyina so akasa, afiri Ohotefo Mateo 13:24 akopem 30. Bio nso me—mepere se me kenkan firi 36 kopem 40, wo bere tiaa yi mu. Afei Ohotefo Mateo, ti 13, efiri nyiyimu 24 wo Ohotefo Mateo ti 13 no. Tie Asem no akenkan no yie. Me nsem beye kwa, na mmom Nensem renye kwa.

*Obuu won be foforo bi, kaa se, osoro ahennie No te se onipa bi a iguu aba pa n'afuo mu:*

*Na odae no, ne tamfo ba beguu wura bone bi ayuo no mu, na ofirii ho koe.*

*Na eyii ahahan, na esoo aba no, na wura bone no nso daa adie.*

*Na afuowura no nkoa baa ne nkyen bebisaa no se, Owura, enye aba pa na wogu no w'afuo no mu? na wura bone yi dee efiri he?*

*Na oka kyeree won se, otamfo Bi na waye saa. Na nkoa no bisaa no se, Ennee wope se yeko... koboaboa ano anaa?*

*Enna ose, Dabi; anye a moreboaboa wura bone no ano a, na moatu ayuo no bi afra mu.*

*Momma ne mmienu no nyinaa nyini nkosi twa bere: na twa bere no mu Mesoma twaforo no se, Mommoaboa wura bone no ano kane, na monkyekyere no afiafi mma wonkchye: na ayuo no dee mommoaboa ano nkogu san no so.*

2 Wo hunuui, “Mommoaboa wura bone no ano kane, na monkyekyere no afiafi”? Seesei, mererkenkan yei, biribi nwanwaso bi baa me nkyen bere a na me te Catalina Mmepo no so anadwo bi, wo mpaebɔ mu. Na me dwenee se, “ehe na metumi anya asem bi a metumi de akasa afa dee me pe se meka no anadwo yi ho?”

3 Na meko hwehwee hunuu asemfua *diskrepansi*, enti menyaa nsem asekyere nwoma na me hwehwee asemfua *diskrepansi* nkyerese. Na ekyere se “woredua ntawantawa,” anaa—anaa, “eye abirabo,” sedef Webster kaae no, “woredua ntawantawa, biribi sononko,” anaa, “ene dee ewo ho dada no bo abira.” Enti me dwenee ho se, anadwo yi asem ti no, mefre no: *Aba Bone No*. Na mewo ahotoso se Awurade behyira N'Asem so seesei bere a yerebene No no.

4 Na yenim nso se Okyeree mu, wo nyiyimu 36 na—na erekopem 43, sedef saa aba yi nyiniie. Na bere a yeaduru ha yi, momma yenkenkane eno nso, nyiyimu 36 seesei nkopem 43.

Na bere a Yesu maa nkurɔfoɔ akuakuo no kɔɔe no, Ɔkɔɔ fie: na n'asuafoɔ no baa ne nkyen, bebisaa se, Kyere yen afuo mu wura bɔne ho be no ase.

Na Ɔbua see wɔn se, Dee ɔgu aba pa no ne onipa Ba no;

Na afuo no ne wiase; aba pa no ne ahennie no mma; na wura no ne ɔbɔnefoɔ no mma;

Ɖtamfoɔ no a ɔguie no ne ɔbonsam; twa bere no ne wiase awiee; na twafoɔ no ne abɔfoɔ.

Enti sedee wɔboaboa wura no ano na wɔde ogya hyee no; saa ara na ebeye wiase yi awiee.

Onipa Ba no besoma n'abɔfoɔ, na wɔakɔboaboa suntidua nyinaa ano afiri n'ahennie mu, ne wɔn a wɔdi nsemmane nyinaa;

Na wɔde wɔn akɔgu ogya mu, ogya fononoo mu: na eho na ɔsuu, anaa agyadwoɔ ne setwere wɔ.

Enna ateneneefoɔ no behyeren se owia wɔ wɔn Agya ahennie mu. Dee ɔwɔ aso no . . . ma no ntie.

<sup>5</sup> Yei ye Yesu a ɔrekyere be no ase, Ɖno ara ankasa, ne saa nti yenim sedee ase kyere. Na seesei bere a yerebene yei, eye aba no dua ne—ne twa no, afei Ɖrekyere ase. Na afei me gyedi se na Yesu rebu saa be yi wɔ Ne bere so, mmom na erekyere se ebeye ho saa wɔ wiase awiee, anaa, bere awiee, a eye enne da yi. Na me gyedi se saa anadwo yi asempɔ ketewa yi ye paa ma ɔn a ye te mu yi, efiri se Yesu pae mu kaa wɔ ha se “moaboano no beye ho wɔ wiase awiee,” saa na awiee no beye; ayuo no moaboano, ne wura no moaboano ne wɔn hyee, na wafa ayuo no akɔ Ahennie no mu. Na me gyedi se na eye saa kwan yi so.

<sup>6</sup> Na Tweresem foforo di me kan kɔ saa gyedie yi mu, matwere wɔ ha, eye Mateo 24:24, baabi a eka se, ɔrekasa fa—aba no—aba bɔne no ho no. Yesu kaa se ne mmieniu no bebɛn ho ara se ebɛdaadaa wɔn a Wɔayi wɔn no mpo se ebɛtumi aye yie a. Ete saa pɛpɛpɛ.

<sup>7</sup> Tweresem no mu baabi nso wɔ ho a wɔatwere se, osuo tɔ gu ateneneefoɔ ne wɔn a wɔntene so.

<sup>8</sup> Mekae me suahunu a edi kan wɔ bere a me baa Pentekostefoɔ ntam. Na me wɔ Mishawaka, Indiana. Na me wɔ nhyiamu kesee bi ase, hyiadan a ebeye se eha, baabi a na Atifi ne Anafɔ abɛdi ahyia. Efiri se saa mmerɛ no, na eye nnipa mu nyiyimu bere no, na ese se wohyia soro ho. Na wɔye anuanom Pentekoste kuo kesee mmieniu. Na mentee wɔn ho asem da anaa menhyiaa wɔn da. Bere a edi kan a metee se wɔreka kasa foforo. Na santene no awiee, wɔ nhyiamu no . . . Me na menka wɔn ho nti, na me ye Baptist sɔfo aberantewa, me tenaa akyire nohoaa. Na mekae bere a edi kan a metee se obi reka kasa foforo, na me nnim dee—dee na ne nyinaa kyere. Na afei saa mmarima mmieniu yi, nko ara, na wote animu,

baako kasa wɔ kasa foforɔ mu na ɔfoforɔ no akyere deɛ ɔbarima no kaɛ no ase. Eyɛ paa, me hyɛ aseɛ hwɛɛ Twɛrɛ Kronkron mu yie paa sɛdɛɛ mɛtumi biara, ɛhɔ ara, na mehunu sɛ adɛɛ no yɛ Twɛrɛsɛm. Ɛno ne adɛɛ pɔtɛɛ a Twɛrɛsɛm no, deɛ Honhom Kronkron no bɛyɛ.

<sup>9</sup> Eyɛ, ɛbɛyɛ da baako akyiri no . . . Saa anadwo no na m'akoma mu reworoso sei. Me daae wɔ aburofuo bi mu. Na me nni sika dodoo a ɛbetumi ama manya m—m—mpa, nso na mewɔ sika a me de bɛkɔ fie, enti menyaa koose bi, a adi nna kakra, anaa rolls, a eyɛ, na eyɛɛ m'anɔpaduane. Na wɔmaa me kwan sɛ me ne wɔn nnidi, mmom na me nni sika a mɛtua. Wɔ saa berɛ no, na eyɛ ahokyere berɛ, 1933, saa na na ɛtɛɛ—na eyɛ den paa yie. Enti menyaa adwene sɛ, “Eyɛ, me . . . me mpɛ sɛ me ne wɔn bɛdidi, mmom me pɛ sɛ mehunu deɛ wɔwɔ. Wɔwɔ biribi a me nni bi.”

<sup>10</sup> Enti saa anɔpa no me . . . wɔbisaa me, “Asɔfoɔ nyinaa mommra asɛnka adwa no so na mommɛyi mo ho adi, deɛ wo yɛ, baabi a wo firi.”

<sup>11</sup> Eyɛ, me—me kaa sɛ, “William Branham, ɔsɛmpakani, Jeffersonville,” na me tenaa ase. Eyɛ, saa berɛ no na me ne ɔsɔfoɔ kumaa koraa wɔ asɛnka adwa no so. Na da a ɛdisoo no wɔfrɛɛ me sɛ me mmɛkasa wɔ asɛnka adwa no so. Na mɛkasa wiewɛ no, adɛn, yɛn ani gyɛɛ yie, na mehɛyɛ aseɛ sɛ merehyia nnipa ahodoɔ a wɔrɛto nsa frɛ me wɔ wɔn asɔrɛ mu. Ɛno akyiri a wɔn . . .

<sup>12</sup> Ɛno akyiri no, adɛn, me nyaa adwene bi, “Sɛ anka mɛtumi akɔ baabi a saa mmariima mmienu yi a wɔkaa kasa foforɔ na wɔkyɛrɛɛ aseɛ no wɔ no a!” Deɛ na ɛrɛhyehyɛ me wɔ m'akoma mu ne no, na me hia no paa. Eyɛ, sɛdɛɛ madikan aka akyere mo no, eyɛ akyɛdɛɛ sima bi a ɛrɛkɔso. Monim sɛ, akyɛdɛɛ ne ɔfrɛ deɛ adwensakyera nni mu, ɛka wo ho wo nkwa nna nyinaa, woahu, wɔde wo obi, sɛ eyɛ Nyankopɔn akyɛdɛɛ a. Enti abere nyinaa me, ɛfiri berɛ a me sua, na ɛwɔ me so berɛ biara, nnipa a wɔnim me nyinaa, nim sɛ eyɛ nokorɛ. Eyɛ, sɛ medweneɛ . . . Na me nnim sɛdɛɛ ɛtɛɛ saa berɛ no, eyɛɛ sɛ nea eyɛ anisoadehunu, na me nnim sɛdɛɛ ɛtɛɛ saa berɛ no. Mmom me dweneɛ sɛ, “Sɛ anka mɛtumi akasa wɔn ho a!” Eyɛ, na honhom a na ɛwɔ dan no mu kyɛrɛ pefɛɛ sɛ eyɛ Nyankopɔn Honhom.

<sup>13</sup> Enti me—me nyaa wɔn mu baako ne no kasae, na mɛbisaa no nsemmissa kakra, na na ɔyɛ Kristoni mapa. Na akyinyɛɛ biara nni ho, sɛ saa barima no yɛ gyedini mapa. Na ɔbarima a ɔdi ho no, berɛ a me kasaa ne ho no, sɛ na mahyia nyaatwom ni pen a, na ɔyɛ ɛmu baako. Saa barima no na ɔyɛ obi ankasa a . . . Na ne yere yɛ ɔbaa a ne tiri nwi yɛ kɔkɔɔ, na ɔne obi wɔ mma . . . ɔne ɔbaa a ne tiri nwi yɛ tuntum wɔ mma mmienu. Na me dweneɛ ho sɛ, “Afei, seesei ɛdɛɛn na aka? Ɛno nie, me—mayɛ basaa. Me yɛ obi a me nyinasoo yɛ asem no nko ara; ɛsɛ sɛ eyɛ Asem no, anaa ɛnyɛ nokorɛ. Na saa Honhom no nie, baako bobom, sɛdɛɛ me nim biara, a eyɛ nokorɛ; na ɔfoforɔ no nso nnye papa koraa;

nanso Honhom no ahwie agu wɔn baanu so. Seesei, ebeyɛ den na saa bɛtumi ayɛ hɔ?” Me, ehaa me yie.

<sup>14</sup> Mfie mmieniu akyiri no, na merebɔ mpaɛɛ wɔ abodan bi a me kɔ bɔ mpaɛɛ wɔ mu. Na abodan no mu ayɛ mfuturo, enti awia bi me pue firii hɔ, na me de me Twɛrɛ Kronkron no too dua bi so, na mframa bɔɔ No bue kɔɔ Hebrifoɔ, ti 6. Eho kaa sɛ, awiɛɛ nna no mu no, sɛdɛɛ ebeyɛ sɛ yɛfirii Nokorɛ no ho hwe ase na yɛredane yɛn ho bio akɔ adwensakyera mu a, na bɔne ho afɔrebɔ nni hɔ bio, na sɛdɛɛ nkasɛɛ ne hwerɛmo, a abɛn nuabɔ, a n’awies ne ɔhyɛɛ; nanso osuo tɔ gu asaase so, berɛ biara, na enonom no, na esiesie no; mmom nkasɛɛ ne hwerɛmo no deɛ wɔbɛpo, na wɔbɛboaboa ayuo no ano. Na me dweneɛ sɛ, “Eyɛ, eyɛ mframa na ɛbɔɔɛ a abue mu.” Eyɛ, me de Twɛrɛ Kronkron no too hɔ bio. Na me dweneɛ sɛ, “Eyɛ, seesei mɛ . . .” Na mframa no bɔɔɛ na ɛbueɛ Ne mu. Yei kɔɔ so mprensɛ. Na me dweneɛ sɛ, “Eyɛ, seesei, eyɛ nwanwa.”

<sup>15</sup> Na afei me sɔrɛɛ no, na me dweneɛ sɛ, “Awurade, deɛn nti na Wo bue Twɛrɛ Kronkron no ma me sɛ me nkenkan yei, me . . . berɛ a me duruu hɔ no, baabi a ‘nkasɛɛ ne hwerɛmo, a abɛn nuabɔ, a n’awies ne ɔhyɛɛ?” Me dweneɛ ho sɛ, “Edeɛn nti, na Wobueɛ hɔ maa me?” Na ayɛ sɛ merehwɛ abɔntene . . .

<sup>16</sup> Seesei, saa anisoadehunu ahodoɔ yi ankasa na ɛba wɔ berɛ a yɛn ahɔɔden nnka ho. Yei yɛ Nyankopɔn. Wo hunu? Mehweɛ na mehunu asase bi a eretwa ne ho wɔ m’anim, na mehunu sɛ ayɛ sɛ deɛ wafuntum asase no. ɔbarima bi nso hyɛ atadeɛ fitaa, a ɔnam regu ayuo. Na ɔnante faa asase ano wiesɛ akyiri no; ɔbarima bi nso baaɛ, a ne ho yɛ hu, na ɔhyɛ atadeɛ tuntum, na ɔreto wura bɔne aba pete asase no nyinaa so. Wɔn baanu no boom fifiriɛ yii ahahan. Na berɛ a woyii ahahan no, sukɔm deɛ wɔn baanu no, ɛfiri sɛ na wɔhia osuo. Na ayɛ sɛ wɔn mu biara rebɔ mpaɛɛ, wɔ berɛ a wasi wɔn tiri ase kakra, “Awurade, ma osuo ntɔ, ma nsuo ntɔ.” Na mununkum kɛsɛɛ bi pueɛ, na osuo tɔ guu wɔn baanu so. Berɛ a eyɛɛ saa no, ayuo nketewa no huruui na wɔfirii aseɛ kaa sɛ, “Ayeyie nka Awurade! Ayeyie nka Awurade!” Na wura bɔne no nso huruui saa berɛ no ara, kaa sɛ, “Ayeyie nka Awurade! Ayeyie nka Awurade!”

<sup>17</sup> Na afei wɔkyerɛɛ anisoadehunu no ase: Osuo tɔ gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so. Honhom korɔ no ara bɛtumi ahwie wɔ nhyiamudie bi ase, na obiara redi ahurusie wɔ mu: nyaatwomfoɔ, Akristofoɔ, ne obiara a ɔka ho. Eyɛ nokorɛ paa. Nanso ɛdeɛn ne no? Wɔn aba na wɔde behu wɔn. Wohunu? Saa kwan no nko ara so na wɔde behu wɔn.

<sup>18</sup> Afei wo hunu saa seesei, berɛ a wuram aduaba bi, ana wuram ayuo ne aba bi ɛtɔ berɛ bi a eyɛ ne ho sɛ nokorɛ deɛ, efie aba, ɛsɛ no ara sɛ ɛbɛdaadaa wɔn a Wɔayɛ wɔn no mpo. Me dwene sɛ yɛ te berɛ no ara mu, berɛ a ɛsɛ sɛ yɛka asem na yɛkasa fa saa nnooma yi ho.

19 Hye no nso wɔ nyiyimu 41, baanu no se paa, ese paa wɔ nna yi awiee kɔpem se Wɔannye . . . Wɔanntumi annyina asafo bi so se wɔnyiyimu, te se, Metɔdisfoɔ anaa Baptistfoɔ, anaa Pentekostefoɔ, se wɔnyiyi mu. Ɔkaa se, “Ɖbesoma N’abɔfoɔ ama wɔakɔ yiwi wɔn mu.” Ɖbɔfoɔ na ɔde nkyekyemu no reba, ntetemu a eɔa papa ne bɔne ntam. Na obiara rentumi nnye saa gye se Awurade Bɔfoɔ. Ɖno ne Nea ɔbɛkyere deɛ eyɛ ne deɛ enye. Onyankopɔn kaa se Ɖbesoma N’abɔfoɔ wɔ mmere awieɛ. Enye abɔfoɔ wɔ *aha yi*, mmom abɔfoɔ wɔ mmere awieɛ, na wɔaboaboa ano. Yenim se yei ne twa bere a ereba seesei no. Afei, *ɔbɔfoɔ* asekyere paa ne “ɔsomafoɔ.” Na yehunu se ye wɔ abɔfoɔ nson ma asafo nson no, na seesei . . . dabi, asafo mmere no nyinaa mu.

20 Hye no nso deɛ Ɖse wɔn a wɔgu aba no ye, na afei deɛ aba pa no ye. Deɛ eɔi kan, ɔgufoɔ no ye Ɖno, Nyankopɔn Ba no, Ɖno na ɔkɔ guu Aba pa no. Na ɔtamfoɔ bi baa N’akyi, a ɔne ɔbonsam, na ɔbeguu aba bɔne, ewɔ Aba pa no guo akyi. Seesei, me nnamfonom, saa adeɛ yi akɔ so firi bere a yenyaa wiase. Saa pɛpɛpɛ. Efiri mfitiaseɛ no nyinaa, saa adeɛ yi ara na ehyee aseɛ.

21 Afei Ɔkaa se, “Nyankopɔn Aba no, Nyankopɔn Asem no.” Yesu kaa no, wɔ baabi, se “Asem no ye Aba.” Na aba biara bɛwɔ sɛdeɛ ne su te. Na afei se Kristoni, Nyankopɔn mma, Ahennie no mma abeyɛ Nyankopɔn Aba deɛ a, enee na ese se wɔye Nyankopɔn Asem, Nyankopɔn Asem a ada adi wɔ bere a wɔte mu, ama saa bere no so bɔhyɛ Aba no. Onyankopɔn de N’Asem maaɛ mfitiaseɛ no, na bere biara nyaa n’Aba, ne bere, ne bɔhyɛ ahodoɔ.

22 Afei, bere a Noa baɛɛ no, na Ɖno ne Nyankopɔn Aba, Nyankopɔn Asem ma saa bere no.

23 Bere a Mose baɛɛ no, na ɔrentumi mfa Noa nkransɛm amma, ɛrennye adwuma, efiri se na ɔno ne Nyankopɔn Aba wɔ saa bere no.

24 Afei bere a Kristo baɛɛ no, wɔanntumi amma wɔ Noa anaa Mose bere so; na eyɛ Ɖno ne bere, a na ɔbaabunu benyinsɛn na wawo Ɖababanin, na Ɖno na ɔbeyɛ Messaia no.

25 Seesei, Luther bere atwam, Wesley bere (Metɔdist bere), wɔ bere no nyinaa mu, ne Pentekoste bere, na bere biara wɔma no ne bɔhyɛ Asem. Na nkurɔfoɔ a wɔwɔ saa bere no so, a wɔbɛda saa bɔhyɛ Asem no adi no, wɔn ne saa bere no so Aba no, sɛdeɛ Yesu kaa wɔ ha no, “Wɔn ne Ahennie no mma.” Eɣe nokore. Honhom Kronkron da ne ho adi redi dwuma wɔ Ne mma mu a wɔn ne saa Ahennie no Aba wɔ saa bere no mu.

26 Hunu se, aba bɔne no ne deɛ, ɔtamfoɔ no, Satan, ɔno na ɔguu mpaepaemu, anaa—aba bɔne no, ɔno na ɔdifɔ se ɔreyɛ saa adebɔne no. Satan guu n’aba firi mfitiaseɛ no, bere a Nyankopɔn de Ne nnipa a ɔdi kan de wɔn baa asase so. Adam, na ewɔ mu, se na ɔnnim se—se nimdeɛ bi wɔ hɔ fa nokore bi ho, ne deɛ efa papa ne bɔne ho, na ɔmme duruu saa tebea no.

27 Mmom ye hunu se, Onyankopɔn de N'Asɛm maa Ne mma se enye Ahobanmmɔ ma wɔn. Wɔn. . . Yenni Ahobanmmɔ biara gyese Nyankopɔn Asem no. Eno ne yen Ahobanmmɔ. Topaee biara nni hɔ, huntabea biara nni hɔ, baabiara nni hɔ a yebesie, Arizona anaa California nni hɔ, anaa baabiara a ete saa; yewɔ Ahobanmmɔ baako pɛ, na eno ne Asem no. Na Asem no beyee honam na ebetenaa yen mu, a ene Yesu Kristo. Ono ne yen Ahobanmmɔ baako pɛ. Se yewɔ Ne mu a, asiane anaa amanee rento yen.

28 Bɔne mpo wɔmmu ntia nokore gyedini. Na wonnim saa? Dee Nyankopɔn awo no no, ɔnye bɔne, ɔrentumi nnye bɔne. Wahu? Wɔmmu ntia no mpo. Deɛn ntira, Dawid kaa se, “Nhyira ne onipa a Nyankopɔn mmu bɔne nngu ne soɔ.” Bere a wo wɔ Kristo mu no, wo nni akɔnnɔ a wo de ye bɔne. “Asɔrefoɔ a, wate wɔn ho preko no, nni bɔne ho ahonim bio,” wo nni akɔnnɔ mma no. Seesei, wiase mu deɛ, wobɛtumi aye ɔdebɔneyeni; nanso, Nyankopɔn fa mu deɛ, wonye saa, efiri se wo wɔ Kristo mu. Ebeye den na wo bɛtumi aye ɔdebɔneyeni wɔ bere a wo wɔ obi a ɔnni bɔne mu, na Nyankopɔn hunu Ono a wo wɔ Ne mu no nkoa ara?

29 Seesei yei ne twa bere no. Mfitiaseɛ no, bere a Nyankopɔn guu N'Aba wɔ asase so no na Ɔde wuraa N'emma akoma mu no, N'abusua no, se wɔnkora saa Asem no so no, na eno nkoa ara ne wɔn ahobanmmɔ, monkora saa Asem no so! Eha yi na ɔtamfoɔ no baee na ɔbuu saa ban no, ene se ɔguu aba bɔne no, a ene Nyankopɔn Asem no bɔ abira. Se na eno ye aba bɔne wɔ mfitiaseɛ no a, saa ara na etee nne. Biribiara a ede biribi beka Nyankopɔn Asem ho no, eye aba bɔne ara! Me mmfa ho ne baabi a efiri reba, se efiri kuo mu o, se efiri asraafoɔ mu o, se efiri amanyɔ tumi mu o, biribiara a ene Nyankopɔn Asem bɔ abira no, ye aba bɔne no.

30 Se onipa bi sɔre gyina na ɔka se ɔye Ɔsempakani, na ɔka se “anwanwadeɛ nna no atwa mu a,” eno ne aba bɔne no. Se onipa bi sɔre gyina na ɔka se ɔye ɔsɔfoɔ, ɔhwɛfoɔ wɔ asafɔ bi a ewɔ baabi, na ɔnnye nni se Yesu Kristo te se deɛ ɔtee wɔ biribiara mu (gye se ne honam fam nko), te saa nnora, nne, ne daapem a, eno ne aba bɔne no. Bere a ɔka se “anwanwadeɛ ne asomafɔɔ bere no atwa mu a,” eno ne aba bɔne no. Se ɔka se, “Nyankopɔn mu ayaresa biara nni hɔ a,” eno ne aba bɔne no. Na eno na aye wiase nyinaa ma. Abunkam so na eremia ayuo no.

31 Yehunu se ɔgufɔɔ no a ɔdiikan guu aba bɔne no wɔhyee no nso se “ɔbonsam no,” na yenim no saa, wɔ Genesis 1. Seesei yehunu, na eha wɔ—wɔ Mateo Nwoma no, ti 13 no, Yesu gu so hye biribiara a etia N'Asɛm nso se eye “ɔbonsam no.” Na 1956 yi, biribiara a egu aba bɔne no, a ene Nyankopɔn Asem a watwere no bɔ abira no, anaa se wɔde obiara nkyeraseɛ bɛma No no, eye aba bɔne no. Onyankopɔn renhye no animuoyam. Ɔrentumi. Eremfra. Erennye da. Ete se sinapi aba; ene biribi foforoɔ biara rennfra,

worentumi mfa mfra aba foforo biara, ese se eye adekann no ara. Aba bone!

<sup>32</sup> Seesei yehunu se, bere a Nyankopon guu N'Aba wo Eden turo mu ho no, yehunu se ewoo Habel. Nanso bere a Satan guu n'aba bone no, ewoo Kain. Obaako woo teneneeni; obaako woo dee onye tenenee ni no. Esiane se Hawa tiee asem bone no, a ene Nyankopon Asem bo abira no nti, na eno hyee bone ase maa no danedanee ne ho nti, enna adanedane firi saa bere no. Na yerenyi ne nyinaa mfiri mu gye se abofoo no ba beyiyi mu, na Nyankopon fa N'emma ko Ahennie no mu, na wohye wura bone no. Hyee bobbe mmieniu no nso.

<sup>33</sup> Se anka yebanya mmere pii ama saa asem yi a, nanso yerebobo dee ehia no so, se dee yebetumi awura mpaeboko mu ama ayarefoko wo sima kakra a ewo yen anim yi.

<sup>34</sup> Hunu se, won aba no yini boko mu peperepe sedge Nyankopon kaa no wo ha nso wo ti 13 no, wo yeasuasem no mu anadwo yi, wo Mateo, "Momma ne mmieniu no nyinaa nyini." Afei, Kain koo Nod asase so, ko hwehwee yere faae, na awaree; na wokumm Habel, na Nyankopon maa Set so sii na nan mu. Na awoko ntoatoasoko no hyee ase koo so, wo papa ne bone mu. Afei, yehunu se woka won ho bo mu, won mu biara, bere biara mu, na emaa Nyankopon . . . Eyye bone ara kosii se emaa Nyankopon ssee won.

<sup>35</sup> Mmom awiee no wonyinii kopem bere a saa aba mmieniu no, aba bone no ne Nyankopon Aba no, won nokore tiri no puee, na eno na eko wieee wo Yuda Iskariot ne Yesu Kristo mu. Efiri se, Ono ne Nyankopon Aba no, Ono ne Nyankopon abodee mfitiasee no, Onye obiara se Nyankopon. Na Yuda Iskariot nso wowoo no se oyera ba no, ofiri amanehunukurom, osane koo amanehunukurom. Yesu Kristo ne Nyankopon Ba no, Nyankopon Asem a ada adi. Yuda Iskariot, nam aba bone so, na oye obonsam aba, a obaa wiase, na ogyina ho ma nnaadaa; sedge na otee wo mfitiasee ho no, Kain a, na oye ne kane agya.

<sup>36</sup> Yuda dee oyye ne ho se asokoni. Na onnye nokwarefoko paa. Na onni gyedie paa; anka orennyi Yesu mma. Nanso, hwe, ono na ogyu saa aba bone no. Osusuui se obetumi afa wiase adamfoko, sika, na wafa Yesu nso adamfoko, nanso na aka akyiri se oreye biribi afa ho. Bere a na don no aba awiee no, bere a oyye saa adebone yi no, otraa ntetemu hyee a na eda se okoko n'anim anaa n'akyiri. Na ese se ofa kwan a wasi soko no so, se odaadaafoko. Ogyu aba bone no, oboko mmoden se obenya animuoyam afiri kuo akesee a na ewo saa bere no so, one Farasiifoko ne Sadukiifoko nom. Na odwenee se obenya sika kakra, na nnipa pii no ani agye ne ho. Eno na emaa nnipa no pii kowuraa saa aba bone no mu, worebo mmoden ape nnipa animuoyam! Momma yempe Onyankopon animuoyam, enye nnipa dee. Nanso yei ne nea Yuda yee bere a aba bone no yii ne tiri wo ne mu.

37 Na yenim se na Yesu ne Asem no, Ɔhoteni Yohane 1, kaa se, “Mfitiasee no na Asem no wɔ hɔ, na Asem no ne Onyankopɔn na ewɔ hɔ, na Asem no ye Onyankopɔn. Na Asem no beyee honam na ebetena yɛn mu wɔ ha.” Afei, Asem no ye Aba, afei Aba no beyee honam na ebetena yɛn mu.

38 Se Yuda na na ɔye ɔtamfoɔ no aba ne aba bɔne no a, eno nso beyee honam na ebetena yɛn mu wɔ nnipadua a eye Yuda Iskariot mu. Wannya nokore, gyedie kann no. Ɔnyaa deɛ ɔsusuui se eye gyedie. Biribi wɔ hɔ a ete se gyedie; na eye gyedie hunu.

39 Na nokore gyedie mapa a efiri Nyankopɔn mu no begye Onyankopɔn adi, na Onyankopɔn ne Asem no, eremfa biribiara nka Ho. Twere Kronkron no ka kyere yɛn se se yede asem baako ka ho, anaa yeyi Asem baako firi mu a, wɔbeyi yɛn kyefa afiri Nkwa Nwoma no mu, Adiyisem 22:18, etiri a etwa toɔ no.

40 Mfitiasee no, Nwoma a edikan wɔ Twere Kronkron mu no, Onyankopɔn ka kyeree wɔn se wɔmmu Asem baako Mpo so, “wɔni Asem no nyinaa so,” ese se wɔdi saa Asem no so. Yesu, wɔ Nwoma no mfinimfini no, bekaa saa wɔ Ne bere mu, na ɔkaa se, “Enye aboodoo nko na nnipa nam so betena ase, mmom Asem biara a—a ebefiri Onyankopɔn anomu so.” Na wɔ Adiyisem bere a etwa toɔ no, ɔhyee yɛn nkɔm, se, “Obiara a ɔbeyi Asem baako afiri Nwoma no mu, anaa ɔde asem baako beka Ho no, wɔbeyi ne kyefa afiri Nkwa Nwoma no mu.”

41 Enti erentumi nnye esum mu adeɛ biara, mmom ade kann, Nyankopɔn Asem a biribiara mfra mu! Yeiinom ne Nyankopɔn mma mmarima, Nyankopɔn mma mmaa, a enye nnipa pe so na awo wɔn, anaa se worekyea obi nsam, anaa se enam asubɔ bi so; na mmom Nyankopɔn Honhom na awo wɔn, a eye Honhom Kronkron no, na Asem no reda Ne ho adi wɔn mu. Yei ne Nyankopɔn nokore Aba no!

42 Ɔtamfoɔ no de ne ho kɔhyee asafo mu na wabeyee atetesem mu gyedini anaa biribi a ete saa. Mmom enye eno . . . Eno ne aba bɔne no, eye biribiara a ede ne ho wurawura Nyankopɔn Nokore Asem paa no mu.

43 Na yenim no wɔ kwan ben so? Yeka se, “Eye, wɔn, wɔwɔ akwanya se wɔkyere Eno ase?” Dabi, owura! Nnipa biara nni ho kwan se ɔkyere Nyankopɔn Asem ase. Ɔno ara na Ɔkyere aseɛ. Ɔno na ɔhye bɔ, afei na Waye, eno ne ne nkyeraseɛ a ewɔ hɔ. Se Ɔhye bɔ No, na afei Ɔhye No mma a, eno ne Ne nkyeraseɛ. Biribiara a ene Nyankopɔn Asem bɔ abira no ye aba bɔne! Nokore paa!

44 Seesei, sɛdeɛ maka no, Na Yuda nni gyedie mapa. Na ɔwo gyedie hunu. Na ɔwɔ—gyedie a ɔsusuui se eye Nyankopɔn Ba deɛ, mmom na ɔnnim se enye Nyankopɔn Ba deɛ. Anka ɔrennye saa. Na onipa biara a ɔbegyaegyae Nyankopɔn Asem a eye Nokore yi mu no, na ɔwo gyedie hunu. Nyankopɔn akoo nokwafɔɔ besɔ saa Asem no mu.



45 Anadwo bi, ɔsɔfoɔ bi, a ɔfiri Arizona, na ɔwɔ, ntetebea kɛsɛ bi mu wɔ kuroɔn yi mu, baa me nkyen bekaa sɛ, “me—me pɛ sɛ metenetene wo wɔ biribi ho” (me kaa sɛ . . .) “sɛ wonya kwan a.”

Me kaa sɛ, “Yei ne akwanya kɛsɛ a me nim. Enti bra.”

46 Na ɔbae, ɔkaa sɛ, “Owura Branham, worebɔ mmɔden . . . me gyedi sɛ wo wɔ adwenpa na wo ye nokwafɔɔ, mmom worebɔ mmɔden sɛ wode asomafɔɔ Nkyerɛkyerɛ bi reba wiase.” Na ɔsɛ, “Asomafɔɔ no bere twaamu wɔ asomafɔɔ no so.”

47 Me kaa sɛ, “Adeɛ a ɛdikan a me pɛ sɛ me bisa wo, me nua barima, ne sɛ wo gyedi sɛ Nyankopɔn Asem nyinaa firi ne home mu?”

Obuaa sɛ, “Aane, owura, me gyedi.”

48 Me kaa sɛ, “ɛnneɛ, wobɛkyerɛ me wɔ Asem no mu baabi a asomafɔɔ no bere twaa mu? Seesei, wo deɛ kyere me baabi a ɛwɔ, me ne wo begye adi.” Na me kaa sɛ, “Asomafɔɔ no twerefoɔ no, deɛ na ɔkura Ahennie no nsafɔa no, wɔ Pentɛkoste da no bere a asomafɔɔ no bere hyɛ aseɛ no, wɔkaa sɛ, ‘Mmarima ne anuanom, deɛn na yɛbetumi ayɛ na wagye yen nkwa?’ Obuaa sɛ, ‘Monsakjera, mo adwene, mo nyinaa, na wɔmmɔ mo asu wo Yesu Kristo Din mu, mma mo bone fakye, na mobɛnya Honhom Kronkron akyedee no, na bɔhyɛ no ye mo ne mo mma, ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri, mpo dodoo a yen Awurade Nyankopɔn bɛfrɛ wɔn aba nyinaa dea.’ Seesei, ɛbɛyɛ deɛn na Asem no ne Ne ho abɔ abira?”

Obarima no buaa sɛ, “Manya ti yadeɛ kɛsɛ paa anadwo yi.”

Me kaa sɛ, “Me dwene saa, ara.” Wo ahu?

49 Seesei wo deɛ ka kyere me, Onyankopɔn gu so refrɛ? Sɛ Nyankopɔn gu so refrɛ deɛ a, ɛnneɛ na asomafɔɔ bere no nso gu so rekɔ so. Nokorɛ ni! Dodoo a yen Awurade Nyankopɔn bɛfrɛ wɔn, na wakɔso afrɛ, na ɔbɛfrɛ, dodoo a ɔbɛfrɛ nyinaa, ɛbɛkɔso ayɛ asomafɔɔ bere, ɛfiri sɛ Yesu Kristo te sɛ deɛ ɔtɛ nnora, nne, ne daapem.

50 Seesei, nne yi yehunu sɛ saa aba bone yi wagu no bere nyinaa mu. Sɛ anka ɛbɛyɛyie na merewie no wɔ sima du anaa dunum a, anka mɛyɛ, nanso worentumi. Mmerɛ nyinaa mu no . . . Yen nyinaa, yen mu dodoo no kenkan Twerɛ Kronkron no. Na seesei sɛ Yesu ba a, ɔbɛhunu saa aba bone no sɛ, abirabɔ. Ono ne Asem no a ɛdaa adi, Ono ne Nyankopɔn nkyeraseɛ de ma Asem no, ɛfiri sɛ ɔkaa sɛ, “Mohwehwe Twerɛsem no mu, susuu sɛ ɛmu na monya Daa Nkwa, na eno na ɛdi Me ho adanseɛ.” Eno na ɛda ho no. Ono—Ono ne Asem no nkyeraseɛ. Na ɔba barima biara a wɔawo no foforɔ ne Nyankopɔn ba baa biara wɔ saa bere yi ye Asem no nkyeraseɛ. Mo ye krataa a wɔatwerɛ, a nnipa nyinaa kenkan. Aane.

51 Hunu sɛ, ɔkaa sɛ, “Wɔsɔre Me kwa, wɔkyerɛkyerɛ Nkyerɛkyerɛ bone. Wɔsɔre Me kwa, wɔkyerɛkyerɛ Nkyerɛkyerɛ

bɔne, nnipa nkyerekyerɛ, nnipa atetesɛm, wɔkyerekyerɛ sɛ ɛno ne Nyankopɔn Asem no, berɛ a ɛne Nyankopɔn Asem nni hwee yɛ.”

<sup>52</sup> Hwɛ, berɛ biara wo aduaba a ɛte saa, berɛ biara yɛ saa, na yɛn deɛ yi nni anoyie. Yɛwɔ deɛ ɛte saa ara, ne berɛ a ɛkorɔn kyɛne mmɛrɛ no nyinaa a yede abɔ mu, ɛfiri sɛ yɛi ne wiase abakɔsɛm awiɛɛ. Yɛi ne aba bɔne a ɛkyɛne soɔ a aba pɛn wɔ asase yi so, na ɛwɔ wiase nnɛ. Aba bɔne a ɛwɔ mmɛrɛ a aka no mu no tweɛ wɔn firii nokorɛ ne teasefoɔ Nyankopɔn no ho, kɔɔ abosom nkyɛn. ɛnne, Yesu kaa wɔ Mateo 24:24 sɛ wɔbɛsɛ ara sɛ, sɛ ɛbetumi a anka wɔbɛdaadaa wɔn a Wɔayi wɔn no mpo. Monkasa mfa aba bɔne no ho! Oh, ɛyɛ anitɛɛ nko ara. Satan wo nnipa no mu, na ɔyɛ nyamesom mu nimdefoɔ ara sɛ, ɔwɔ Dɔkota abodin wɔ Kristosom ho adesua mu, ɔbetumi akyerɛkyerɛ saa Asem no mu yie paa. Yesu kaa saa. Mmom wo deɛ hwɛ no, baabi wɔ hɔ a. Ɔbɛka sɛ, “ɛyɛ, seesei, ɛno nye mma yɛi.” Oh, aane, ɛyɛ, nso so, hwɛ, ɛfiri sɛ Nyankopɔn kaa sɛ na ɛyɛ.

<sup>53</sup> Hwɛ deɛ ɛyɛɛɛ. Saa aba bɔne korɔ no ara de Nyankopɔn abufuhyɛɛ baa Noa nna no so, berɛ a Onyankopɔn somaa N’ediyofoɔ kɔɔɛ na ɔkaa asem no te sɛ ogya a ɛredere, paeɛ adwensakyera kyɛrɛɛ nnipa no, na aba bɔne no yerae koraa. Afei deɛn na Satan yɛɛɛɛ? Ɔbaa Ham akyiri pɛɛ, na ɔhyɛɛ aseɛ guu bi bio. Yɛi yɛ nokorɛ paa.

<sup>54</sup> Mose baɛɛ, odiyifoɔ kɛsɛɛ no, sɛ ɔrebɛyi Israel mma apue afiri sere so. Deɛn na ɛsiie? Mose, Nyankopɔn diyifoɔ kɛsɛɛ no, de Nokorɛ trodoo brɛɛ wɔn, Nokorɛ a wɔadi ho adanseɛ. Na wɔahyia Onyankopɔn. Nyankopɔn dii adanseɛ kyɛrɛɛ sɛ wɔahyia No. Na sedee saa nkurɔfoɔ a na wɔwɔ hɔ no, saa asɔfoɔ no, na wɔwɔ wɔn som, wɔn amammɛrɛ, wɔn ammanɛɛ ne biribiara, nanso Mose gyinaaɛ sɛ adanseɛ de maa Asem no nkyerasɛɛ. Mma wo werɛ mfiri saa! Na Mose yɛ Nyankopɔn nkyerasɛɛ de ma Ne bɔhyɛ. Ɔkaa sɛ ɔbɛyɛ; na ɔyɛ Nyankopɔn nkyerasɛɛ.

<sup>55</sup> Deɛn na ɛsiie? Asafo no hyɛɛ aseɛ pue firii Misraim, wɔ anammɔnso nna kakra, na deɛn na ɛsiie? Satan baɛɛ de n’aba bɔne wɔ nnipa fam, Kain a ɔtɔ so mmienu, a na ɔyɛ Balaam, na ɔguu aba bɔne wɔ wɔn mu. Yɛnim sɛ saa yɛ nokorɛ. Saa Balaam no, Balaam nkyerekyerɛ no, sɛ “yɛn nyinaa yɛ adeɛ baako, yɛsom Nyankopɔn korɔ no ara a mosom no,” a ne nyinasoɔ paa no, na ɔreka nokorɛ, ɛfiri sɛ ɔbɔɔ afɔdeɛ a Nyankopɔn pɛ; adwamaa nson, anantwie nson wɔ afɔrebukyia nson so, na ɔbɔɔ mpaɛɛ kyɛrɛɛ Nyankopɔn korɔ no ara wɔ pɛyɛ mu sedee Mose yɛɛɛ wɔ sere no so hɔ, saa pɛpɛpɛ. Nanso na wɔnnyɛ ade korɔ! Na ɛretwa nfonini akyerɛ yɛn deɛ na ɛrebɛba. Ɛhɔ na, bio, Kain daa ne ho adi wɔ. . . Balaam yi mu. Na ɛhɔ nso na Nyankopɔn daa ne ho adi wɔ Mose mu, ɔnam onipa so rekyerɛ N’Asem ase, ɔreyi Ne ho adi ama wɔahu no, Ne bɔhyɛ, a ɔnam onipa so. Na aba bɔne no sɔreɛɛ.

56 Saa ara na ɔyɛɛ no wɔ Yuda berɛ so, ɛhɔ na ɔde n'aba bone no baaɛɛ.

57 Na, kae sɛ, bone yi a saa nkurɔfoɔ no gyediɛ no, sɛ “yɛn nyinaa yɛ adekorɔ, yɛ som Nyankopɔn korɔ, ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa wɔ asafo korɔ mu, ɛsɛ sɛ yɛ yɛ nnipa korɔ,” wɔammfa saa bone no ankɔyɛ Israel! Yesu kaaɛ, ɔno ara, “Wɔn nyinaa wuwuu!”

58 Wɔsɛɛɛ, wɔn nyinaa gyɛsɛ wɔn mu mmiɛnsa. Na saafɔɔ no ne wɔn a wɔkuraa mu na wɔgyɛɛ bɔhyɛ no diɛ. Berɛ a wɔn a wɔyɛ mmɛrɛ no kaa sɛ, “Yɛrentumi mfa asase no, na ɛso kyɛn yɛn,” ne deɛ ɛkɛka ho no, Kaleb ne Yoshua maa nnipa no yɛɛ komm, na ɔkaa sɛ, “Yɛbetumi akɔ fa, ɛfiri sɛ Onyankopɔn de ahyɛ yɛn bɔ! Memmfa ho sɛ deɛ akwansideɛ no tee!”

59 Na yɛbetumi akɔso ara akasa afa Nyankopɔn mu ayaresa ho, ne Honhom Kronkron mu asubɔ, na yakɔso ara anya Nyankopɔn tumi a ɛbeyi yɛn afiri wiase nnoɔma nyinaa ho. Onyankopɔn kaa saa! Asomafɔɔ no berɛ no ntwaa mu, na ɛrentwa mu, ɛdaso wɔ hɔ ara.

60 Enti, yɛhunu ɔgufoɔ dada no a ɔgu aba bone no ara. Na kae sɛ, wɔammfa saa bone no annkyɛ. Seesei, onuabarima, sɛ wɔammfa annkyɛ saa berɛ no a, ɛnnɛɛ na seesei nsoɛɛ berɛ a—aba kann no a ɛfiri mmɛrɛ hodoɔ nyinaa mu reba abeyɛ mua yi?

61 Hunu saa adeɛ kɛsɛɛ yi a Balaam yɛɛɛɛ no, ɛkɔɔso na ɛkɔɔso ara, na akyire yi no ɛkɔ wieɛ wɔ—wɔ Yuda Iskariot mu, ne Yesu. Na ɛyɛ deɛn? Yuda ne Yesu na wɔyɛ Kain ne Habel nsesoɔ pɛpɛɛpɛ. ɛfiri sɛ, sɛdeɛ na Yuda yɛ asɔrɛkɔni no, saa ara na na Kain nso yɛ asɔrɛkɔni. Kain sii afɔrɛbukyia, ɔbɔɔ afɔdeɛ, ɔsɔrɛ Onyankopɔn, na ɔwɔ adwenpa wɔ ho sɛdeɛ na ɔbaako no tee. Mmom, wo hunu, na ɔnni adiyie wɔ sɛdeɛ na Asem no ka. ɔsusu sɛ Adam ne Hawa dii apre bi anaa aduaba bi. Na Kain . . . Habel deɛ, ɔnam adiyie so, hunuu sɛ ɛyɛ mfomsɔɔ; ɛyɛ mogya no na ɛyii wɔn pueɛɛ, na ɔde adwamma bɔɔ afɔdeɛ. Na Onyankopɔn dii n'afɔrɛbɔ no ho adanseɛ sɛ ɛyɛ. Afei n'ani bereɛɛ na ɔbɔɔ mmɔden kumm ne nua no. Na sɛdeɛ ɔkumm ne nua no wɔ afɔrɛbukyia korɔ no ara a n'afɔrɛbɔdeɛ no wui wɔ so no, adwamma no wui wɔ afɔrɛbukyia no so, saa nso na Yuda Iskariot yii Yesu Kristo maeɛ wɔ Nyankopɔn afɔrɛbukyia sɔɔ, na ɔkumm No sɛdeɛ Kain kumm Habel no. ɛfiri sɛ, na Kain yɛ aba bone no.

62 Na saa ara na na Balaam tee, odiyifoɔ paani no, ɔbarima a na ɛsɛ sɛ ɔhunu deɛ ɛyɛ. Na Onyankopɔn nam nsenkyerɛneɛ ne anwanwadeɛ so bɔɔ no kɔkɔ, na mpo afunumu rekasa wɔ kasa foforɔ mu, nanso ɔkɔɔso saa ara. Wɔwoɔ no sɛ ɔnyɛ a—a ɔgufoɔ a ɔgu aba bone no.

63 Na sɛ Yesu kaaɛ too hɔ sɛ berɛ yi bɛwie wɔ aba bone kɛsɛɛ a ɛbi mmaa da a, ɛyɛ Laodekia berɛ no a, ɛyɛ boturobodwo, a ɛrepamo No afiri asafo no mu a, ɛbeyɛ deɛn na atumi ayɛ biribi foforɔ ɛka saa ho: Aba bone! Nokorɛ ni, ɛyɛ saa. ɛwie wɔ saa berɛ no mu.

Na na eye Kain ne Habel bio wɔ Kalvari.

<sup>64</sup> Seesei hunu se, sɛdeɛ etee no, bere a Yesu kɔɛ ara pɛ, ɔkɔ Soro no, ɔsoma Honhom Kronkron bae. Na eno ne Aba no, Nkwa-Mafɔɔ de ma Asem no, sɛdeɛ ye kaɛ wɔ anadwo a etwaa mu no. Eno Ne deɛ ɛkanyan Asem no. *Erekanyan* kyere se “eresane aba Nkwa mu.” Nokore Honhom Kronkron no de Asem no ba Nkwa mu se Ete saa. Ɔrennfa nkyerɛkyere bone mma Nkwa mu, Erentumi, ɛfiri se Ɛmfiri nkyerɛkyere bone mu. Eye Nyankopɔn Asem no Nkwa, ɛfiri se Eye Nyankopɔn. Wo hunu? Na Ɛkanyan saa Nipadua no.

<sup>65</sup> Seesei hunu se, sɛdeɛ wɔyeeɛ no. Afei, na Twere Kronkron no kaɛ se, na—na Yohane kasa kyereɛ ne mmɔfra no na ɔkaa se, “Mma nkumaa, moate antikristo no ho asem se ɔreba wiase,” ɔkaa se, “na wanya aba wiase no, na ɔreye adwuma wɔ asoɔden mma mu.” Seesei, saa ara na eyeeɛ beye mfie aduasa akɔyiri wɔ Honhom Kronkron mmaɛ no akɔyi. Yɛhunu, bere a Honhom Kronkron no baɛ no, eye Aba kann no, Nkwa-Mafɔɔ kann de ma Aba no, afei na aba bone no reba bio. Na hunu se, ɛkɔ so ara. Ɔnyaa . . .

<sup>66</sup> Wɔadi Asem kann no ho adanseɛ, tete adiyifoɔ no dii Nyankopɔn Asem no ho adanseɛ se eye Nokore bere a wɔbaɛ no. Se obi akenkan *Nicaea Nhyiamu* no ho asem a, anaa *Ansana-Nicaea Nhyiamu* no, saa nna dunnun mogya amanyɔsem bere no, bere a Romanfoɔ bi pɛ se wɔde amanyɔsem ba mu na wɔdane asafo no asɔrefekuo no. Adiyifoɔ pii bae, wɔde odwan nwoma na ɛkyekyeree wɔn ho, wɔn aduane ne ahahan, nso wɔgyina maa Asem no! Mmom eyee deen? Na ɛse se eye te se Kain, ɛse se eye te se Habel, ɛse se baako wuo. Nokore ni, eyee saa. Na Asem no Ho nhyesoɔ firii nnipa no mu, na wɔpenee so yii nokore Asem no totweneɛ na wɔfaa Katolik asafo no gyedie wuie a eye aba bone no. Wɔde pope bekaa ho, wɔde bishop bekaa ho, wɔde *yei, sei, afoforɔ* bekaa ho. Wɔyii nokore nkyerasese a efa Petro ho firii ho, ne—ne—ne Maria ho, ne—ne deɛ aka nyinaa ho; na wɔyee abosom, na wɔannyɛ biribiara gye abosom afahye a wɔyi firii deɛ na wɔfre no Kristosom no mu. Na eye deen? Aba bone! Na wɔhyehyee, wɔhyehyee, bere a ɛdikan wɔ wiase, a eye asafo bi. Na eye deen? Eno ne aba bone a wɔhyee aseɛ guue, a wɔde biribi reka ho, wɔreyi biribi afiri mu.

<sup>67</sup> Hwan na ɔtee pen, wɔ Twere Kronkron mu, se wɔnni nam Efiada? Hwan na ɔtee pen, wɔ Twere Kronkron mu, efa biribi te se nsuo pete a ɛresi asubɔ, a woredɔ sukɔ ananmu? Hwan na ɔtee pen fa saa nnoɔma yi ho, se “Mo, Maria” anaa biribi? Hwan na ɔtee pen fa nnoɔma porɔɛ a ɛfiri Matemeho-kristofoɔ yi nkyen, nso? Kukuo rentumi nka se dadesen ho wɔ sɔdeɛ. Eye! Se, wofom wɔ ketewa bi ho no te se woafom wɔ ne nyinaa ho! Hwan na ɔtee pen se Nyankopɔn wɔ kyefa wɔ kuo nhyehyee mu? Kyere me bere baako a obi hyehyee kuo na etenaa aseɛ. Wɔwuui

ntem so, na ansore bio da! Bere aduru se biribi si, bere aduru se Nyankopon tu anammɔn. Ekumm nhyesoo a na ewo nnipa no mu.

<sup>68</sup> Adeɛ korɔ yi ara na wɔreyɛ nne. Wɔkum nhyesoo no, ka se, “Oh, saa akronkronfoɔ a wɔmunimuni no, biribiara nni wɔn mu.” Na, adɛn, eye aba bone! Hyia Asem no animu ne animu na hwe se deɛ Eteɛ, hunu se Nyankopon na okyerɛ Ono ara N’Asem ase. Nyankopon betumi anya mma afiri aboo yi mu ama Abraham. Amen.

<sup>69</sup> Akristofoɔ a edii kan no dii Asem no ho adanseɛ torodoo, se deɛ Nyankopon yii wɔn firii biribiara mu, ne yadeɛ ahodoɔ, na wɔwɔ adiyifoɔ, na wɔkasa kasa hodoɔ, wɔkyerɛɛ aseɛ, na wɔmaa nsem a na ekyerɛ pɛpɛpɛ se eye nokore bere biara. Mmom Asem a na wadi ho adanseɛ no nyinaa akyiri no, nnipa no penee so yii No totwene, na wɔgyee nsore nsore too mu. Eno ne kuo nhyehyeeɛ nyinaa maame.

<sup>70</sup> Mmienu no anyini yie seesei. Wɔahye aseɛ reyi aba bio. Ewuui, nanso eguu nhyereneɛ bio wɔ Luther nna no mu, sedee yenim firi asem dada no mu wɔ ha wɔ anɔpadidie bere no. Eguu nhyereneɛ wɔ Luther nna mu. Seesei deɛn na wɔyeeɛ? Saa nnipa keɛseɛ no wuo akyiri pɛ, na wɔyee nhyehyeeɛ kuo.

<sup>71</sup> Eguu nhyereneɛ. Na bio wɔ John Wesley nna mu no, bere a Anglikanfoɔ, wɔn daa daa ahobammɔ ne biribiara akyiri no na wakyekyerɛ wɔn ho abɔ mu wɔ wiase nyinaa no, na deɛn na esiie? Nyankopon maa ɔbarima bi a wɔfrɛɛ no John Wesley so, na okumm ne nyinaa. Na bere a ɔwuuiɛ pɛ, ono ne Asbury ne wɔn a aka no, deɛn na esiie? Wɔyee nhyehyeeɛ, na seesei yɛanya Metodisfoɔ ahodoɔ pii. Afei ɔbaako bae anaa ɔfolorɔ, Alexander Campbell, John Smith, ne pii a eka ho.

<sup>72</sup> Awieɛ no, Pentekoste pueɛɛ, firi ne nyinaa mu baɛe. Deɛn na esiie afei? Wɔtuu mirika yie deɛ, deɛn na esii wɔn kwan? Wɔsane kɔɔ atekye korɔ no ara a wɔfirii mu pueɛɛ no mu bio, wɔsane kɔɔ atantanneɛ korɔ no ara mu, wɔsane kɔɔ aba bone no mu na wɔyee nhyehyeeɛ, a na ese se wɔgyae Asem no mu. Na bere biara a Nyankopon besoma biribi fororɔ no, wɔnntumi nngye. Yei ye nokore! Aba bone bio! Na, hunu se, sedee mekaa no da bi no, saa ehono ketewa a ediikan pue firii nhini yi mu no, abeduru ahahan na abeduru mpesempese, afei na abeyeɛ dua bio, na apue. Saa ayuo hono ketewa no se aba no ara ankasa, na yesusuu se ete saa, nanso bere a wɔbueɛ mu no, aba biara nni mu koraa. Eno ye deɛ eboa aba no ma no nyini, na ewu nso, na nkwa no afiri mu akɔ aba no mu. Hunu se, saa na wɔfrɛ asafo a wɔguue no . . .

<sup>73</sup> Yehunu se nne deɛ yefre no nsafo no, mpo yen Pentekostefoo no, yefirii mu pueɛɛ, yeantumi annya akomatoyamu, na ese se yeye yen ara yen kuo. Biribiara pue pɛ a, ese se yɛnya yei, ese se yɛnya yei, ese se yɛnya kuo foforo. Na se obi sore, ka se “Ɔreba wɔ mununkum fitaa so a.” Ɔfolorɔ nso ka se, “Uh-huh, Ɔreba wɔ pɔnkɔ fitaa so.” “Ne nyinaa ye, yebeye kuo mmienu.” Wahu nu,

dee etee? Woregu aba bone! Bere a Obeba no, dee etee biara no, Obekyere Ono ara N'Asem ase se Oba a. Momma yen ntwen nkasi saa bere no. Hunu no saa . . . Worekasa fa saa ho a, worennya Nkransem a ewo ho ma saa da no mpo. Bere biara yede yen nsa kyere dee Nyankopon rebeye, anaa dee Waye atwa mu, na yebu yen ani gu dee Oreye so. Saa kwan yi so na yenya aba bone no.

<sup>74</sup> Seesei yehu se nne yen nsafonom, nyinaa—nyinaa yen nsafonom nyinaa mframa na waguo, na ahum na woretwa. Yenni mpaebɔ nhyiamu bio, yenni osom ahodoɔ a na yewo no bio. Asem ben a? Yeagyae susudua a eda biribiara so no ako fam. Hwe, yen Pentekoste nsafonom mpo, mmaa a wotwitwa won tiri nnwin aye mma. Na womma saa ho kwan. Animu a wode adubirie akeka, wode adubirie keka won nsa bowere so, nnooma ahodoɔ nyinaa bi; obarima bi wo ha . . . te se Rickys ne dee ekeka ho; waware mprensa anaa mprennan, ne asafo mu asomfoɔ; oh, aba bone ben ni! Eye efi! Kwan ben so na wofa ye saa? Onyankopon mpe yei wo N'Asafo mu, ese se wawura kuo nhyehyee mu ansa na waye saa. Obi suro se obeka biribi afa ho, efiri se wobeyi won afiri kuo no mu. Onyankopon, ma yen nnipa a biribiara ntoatoa won gyese Nyankopon ne N'Asem, se wobeka Nokore no afa ho. Saa pɛpɛɛɛ na ye hia. Deen na yeaye yi? Yeagu aba bone. Mframa na yeaguo, na seesei yeretwa ahum.

<sup>75</sup> Hunu se seesei woreboaboa won ano ama ohyee. Wo hunuu se, Yesu kaa se, “Edikan, mommoaboa won ano, na monkyekyere, na monkyekyere afiafi no mmom baako, na Mɛhye won.” Afiafi ketewa bi wo ho a wofre no Methodist, Baptist, Presbiterian, Lutheran, won nyinaa reboaboa won ho ano wo Wiase Nsɔrensɔre Nkabomkuo no mu. Deen ne no? “Mommoaboa won ano kane!” Halleluyah! Wo hunuu? Oboaboa wura no ano kane, oyi won firi ayuo no ho, otete won mu: “Oboaboa won ano na ohye won.” Onyankopon de n'atemmuo behye won nyinaa, se wogu abo bone wo nnipa no mu, nnooma a won . . . Wokekare won anim kyere onyamesom pa, nanso wopa mu Ahoden, woka se Asem no nye nokore, sedee wobekura nyamesom amannee bi mu, gyedie bi a obi de aba mu, ɔrebɔ mmoden de abewura Nyankopon Asem mu. Erenye adwuma. Eye aba bone.

<sup>76</sup> Mereteam nne, sedee na etee no, tete odiyifoɔ kesee bi no, Amos, bere a obaa kuropon no mu, kaa se, “Menye odiyifoɔ, anaa odiyifoɔ ba. Mmom se gyata bobom a, hwan na ɔrensuro?” Okaa se, “Se Nyankopon kasa a, hwan na ɔrenhye nkɔm?” Ohyee atemmuo ho nkɔm guu saa awoɔ ntoatoasoɔ no so, okaa se, “Onyankopon no ara a mo se moresom no no besee mo.”

<sup>77</sup> Momfa yei, ewo tape so, na monkae. Onyankopon no ara a . . . Saa nnipa yi a seesei woreboaboa saa otwa kesee ano yi—wo Wiase Nsɔrensɔre Nkabomkuo no mu, na ebaba se ese se wo de wo ho koka ho. Worentumi nyi wo ho mfiri mu. Se wobeyi wo ho afiri mu, anaa se wo bewura mu bi. Mfinimfini bea biara nni ho. Ebeye aboa no agyrae. Obiara rentumi nto anaa ɔntɔn, gye

deɛ ɔwɔ agyiraeɛ no, anaa ɔwɔ aba bone no. Seesei, monyi mo ho mfiri mu! Momfiri mu! Monwane mfiri ho! Monyi mo ho mfiri mu! Nyankopɔn no ara a wɔka sɛ wɔresom no no bɛsɛe wɔn. Ɔɔ Nyankopɔn kɛsɛe no a ɔrennye . . .

Ɔkaa sɛ, “Eye, Yesu bɔɔ mpaeɛ sɛ yen nyinaa nye baako.”

<sup>78</sup> Afei Ɔkaa nso sɛ, “Eɓeye den na mobɛtumi anante abɔ mu, baanu benante abɔ mu, gye sɛ wɔye nokorɔ ansa?” Ɔkaa sɛ “baako,” te sɛ deɛ Ɔno ne Agya no ye Baako no. Na Agya no ne Asem no, na Ɔno ne Asem a ada adie no. Na Ɔne Agya no ye “Baako”, ɛfiri sɛ na Ɔno ne Nyankopɔn bɔhyɛ Asem a ada adie no. Na saa na etɛɛ nne, anaa bere biara mu. Aane, owura. Nyankopɔn no ye Baako. Ɔpe sɛ yeɛ baako.

<sup>79</sup> Eɓeye den na *yei* betumi aye baako, bere a *yei* reka sɛ ɔbaa bunu awɔɔ no nnye nokorɛ, na *yei* sɛ eye nokorɛ, nyankopɔn mu ayaresa nnye nokorɛ, na *yei*, *saa*, wɔn nyinaa wɔ porɔɛ te sɛ yei mu? Wɔn mu bi mpo nnye Nyankopɔn nni, wɔnnye nni sɛ Ɔye Nyankopɔn Ba; wɔgyedi sɛ Ɔye Yosef ba a, *wɔfrɛɛ* no Nyankopɔn Ba. Nokorɛ ni. Lutherfoɔ anuanom ntaafɔɔ no, Zwinglies, gyedi sɛ, na Ɔye nnipa papa paa. Christian Sciencefoɔ kaa sɛ Ɔye odiiyifoɔ, te sɛ onipa biara kɛkɛ, Ɔnye Nyankopɔn. Aden ntira, sɛ Ɔnye Nyankopɔn a, na Ɔye daadaafɔɔ kɛsɛe paa a wiase anya. Ɔye Nyankopɔn anaa sɛ Ɔnye hwee. Ɔye Nyankopɔn! Ɔye Nyankopɔn, Ɔno ara, ɔɓeyeɛ onam wɔ yen mu, wɔ Nyankopɔn Ba nseso. Nokorɛ ni, saa na na Ɔtɛɛ.

<sup>80</sup> Seesei yehu sɛ aba bone no aba mu. Yenim sɛ ɛwɔ ha, obiara rentumi nka sɛ enye nokorɛ. Oh, me! Wo deɛ hwe. Ɔbɛsɛe nkurɔfoɔ no a wɔsɛ wɔresom Nyankopɔn no. Wo deɛ hwe ara.

<sup>81</sup> Onyankopɔn guu N’Aba. Merewie, ɛfiri sɛ bere aduru sɛ mpaeɔ santene no hyɛ aseɛ. Onyankopɔn guu N’Aba, na N’Aba no ne Kristo. Mereɔkasa afa ho wɔ anadwo kakraa bi, baabi a Nyankopɔn yeɛ adwene sɛ ɔde Ne Din beto, Awurade pe a, sɛ eɓeye yie a wɔ anɔpadidie baako bi ase a menya bere kakraa bi. Hwe, Ɔno nko ara ne dwane Kwan no. Ɔno nko ara ne nokorɛ Hwefoɔ no. Ɔno nko ara ne nokorɛ Nyankopɔn no, obiara nnka Ne ho. “Me ne Onyankopɔn, ne Onyankopɔn korɔ no,” Ɔkaa sɛ. Yesu kaa sɛ, “Yei ne ahyɛdeɛ no: Montie, O Israel, Me ne Onyankopɔn mo Awurade no, Nyankopɔn baako pe. Me ne Ɔno. Aden na morehwehwe ɔfoforɔ? Ɔfoforɔ beba . . . M’aba wɔ M’agya Din mu, na monnye Me. Mmom ɔfoforɔ beba wɔ ne din mu, na ɔno na mobɛgye no.” Na wɔyeɛ saa wɔ Nicaea.

“Wo ye Kristoni?”

“Me ye Baptistni.”

“Wo ye Kristoni?”

“Me ye Pentekostni.”

“Wo ye Kristoni?”

“Me ye Metɔdistni,” din foforo.

<sup>82</sup> Mmom se eba saa Din a eye “Yesu Kristo,” no a wotwe won ho firi Ho ko akirikyiri se dee wobetumi biara, a wampe se wone No beye hwee, efiri se Ono ne Asem no na Asem no da Ne ho adi. Hunu se, eno nko ara ne dwane Kwan! Ono ne Saron Nhwiren no, Twere Kronkron no kaa se Oye. Abodin biara (a ewo Twere Kronkron mu no) a eye Nyankopon dea no nso ye Yesu Kristo dea. Oye Alfa, Omega, Okannifoɔ ne Okyidifoɔ; Dee na Owɔ ho dada, na Owɔ ho, na Oreba; Dawid Nhini ne N’aseni no, ne mmienu Dawid Nhini ne N’aseni; Adekye Nsoroma no, Saron Nhwiren no, Bonhwa mu Sukooko no, Alfa, Omega, Agya, Oba, Honhom Kronkron, ne nyinaa wo Yesu Kristo mu! Oye Yehowa Nyankopon a w’ada ne ho adi yie a wabeye honam abetena yen mu. Saa ara na na Otee perepe.

<sup>83</sup> Ono ne Saron Nhwiren no. Deen na wode Saron Nhwiren no yee? Wokyim No, woyamm No, se wobanya sradehwam afiri Ne mu. Ese se wokyim nhwiren feefe no na wonya sradehwam firi nhwiren no mu. Na na eye Nkwa feefe, na nkwa biara nni ho a atena ase te Saa, mmom na ese se wokyim No wo Kalvari.

<sup>84</sup> Hwe, wofaa ono—ono Saron Nhwiren no de ye ngosra na wode guu Aaron so, na ese se wode eno sra no ansa na wako Awurade anim wo kronkron bea ho, wo twamtam kronkron no mu. Na ese se wode Saron Nhwiren na esra no, na wako pete mpata adwa no afe biara. Na ese se saa ngosra no wo ne so, a eye aduhwam ma Awurade no, se ode adwammaa no mogya ba nanim a, bere a wode adwammaa no apete ono nso so. Atoaa aba ne adamma atwa natade ano ho ahyia, ese se otu anamon bi wo ne nantee mu, bere a woretu “kronkron, kronkron, kronkron mma Awurade.”

<sup>85</sup> Hunu se, Ono ne saa Saron Nhwiren no, saa Aduhwam no, a eye Ngosra a ewo Ne nkurofoɔ so no. Worenntumi mfa gyedie biara mma N’anim, biribi fororo biara, mmom gye se wode Saron Nhwiren asra wo, a eye Asem no. Ono nso ne Bonhwa mu Sukooko no.

<sup>86</sup> Seesei, kwan ben so na yanya opium? Se wo fa sukooko na wo kyim a wo benya opium, wonya opium. Aduyefoɔ de ye adwuma wo won nhwehwemubea. Wofa nnipa a owo adwenemuhaw na n’abamu abuo, anaa se obaa bi a, aye se orebo dam, a onam na oreteteamu, a nani so ye no krakra, oduyefoɔ no befa sukooko opium no ketewa bi na ode awo ne nsa ho anaa ne ntini mu baabi, anaa ono, na ama no aye komm. Biribiara firi ho bere tiaa bi. Mmom bere a opium no beye adwuma awie pe, na saa tebea no asane aba bio, a ne tebea no besse akyene sedee na otee dada no.

<sup>87</sup> Mmom meka makyere mo, me nnamfonom, eno ye nokore Opium a efiri Bonhwa mu Sukooko a me nim no nseso. Ono ne Bonhwa mu Sukooko no. Wokyim no wo Kalvari. Yen mmarato nti na wopiraa no, Ne mmaa ntampee na wode asa yen yadee. Eno mu no, nhwiren no a wokyimye no, na Oye Nhwiren. Ono ne



Nhwiren kесеe a afifiri пен no, ɔno ne Bonhwa mu Sukooko no, ne Saron Nhwiren kесеe no. Seesei Ɖsene hɔ anadwo yi, Ɖsoro ne asase ntam, me gyedi se, na Ɖreye saa bere no, mmom, ɔre—ɔreyi wiase bone ako na ɔde ayaresa asane aba wiase. Na Twere Kronkron no kaa se Ɖte se deɛ ɔtee nnora, nne, ne daapim.

<sup>88</sup> Madamfo, bere a Nyankopɔn kasa kyerɛe Mose, wɔ ɛsere so hɔ no, a na ɛye a—a Ɖno ne nsesoɔ, se ɔmma kɔbere ɔwo so nsene soro no. Na kɔbere gyina hɔ ma bone a wabu no atɛn, ɔwo no gyina hɔ ma, *kɔbere ɔwo* no gyina hɔ ma “bone a wabu no atɛn dada.” Sɛdeɛ, *kɔbere ye* “Nyankopɔn atemmuo,” te se kɔbere mfrafraɛ afɔrebukyia baabi a wɔde afɔdeɛ no too. Na afei nso Elia hwɛɛ soro na ɔkaa se ɔsoro te se kɔbere, Nyankopɔn atemmuo wɔ ɔman a wɔnyennie na wɔatwe wɔn ho afiri Nyankopɔn ho no so. Kɔbere gyina hɔ ma atemmuo, Nyankopɔn atemmuo. Na ɔwo no gyina hɔ ma bone a wabu no atɛn dada; na Yesu ne saa ɔwo no a wɔdaneɛ no bone maa yen no, na ɔfaa Nyankopɔn atemmuo too Ne ho so. Wɔpiraa No maa yen mmarato, yen amumuye nti na wɔdwerɛɛ no, yen asomdwoɛ ho asotwe daa Ne so, na Ne mmaa ntampɛɛ na wɔde asa yen yadeɛ.

<sup>89</sup> Oh, Nyankopɔn wɔ N’adaka bi a Opium aye no ma, anadwo yi a, ɔde rema wo. M’adamfo Kristoni, a wo yare na worehunu amanɛɛ. Oh, wo rebɛɛ, na aye den ama wo paa. Worentumi nnyina ano bio, wo be—wo bete praka wɔ nnɛɛmafoɔ wiase bi a yete mu yi.

<sup>90</sup> Anadwo yi wo tee *Life Line*, deɛ wɔkaaɛɛ, se—se Russiafoɔ se, afe 1955 mu no, se “wɔbedi wiase nyinaa so kora kora”? Ansa na saa besi no, ɛse se na Ohwim no asi. Enti sen na asi abɛn, m’adamfo? Seesei deɛ abɛn paa.

<sup>91</sup> Woremmafa wakoma nyinaa nhwehwe No anadwo yi anaa? Ɖno ne Bonhwa mu Sukooko no, na Ɖte se deɛ ɔtee nnora, ɛnne, ne daapim. Ɖwo ha anadwo yi se ɔrema Ne ho so wɔ Ne nkurɔfoɔ ntam, se deɛ Mose maa so no—no bone nsɛnkyerɛnee a, wabu no atɛn no. Na ɛnye bone nko, mmom yadeɛ nso bi. Kae se, Yesu kaa se, “Sɛdeɛ Mose maa kɔbere ɔwo no so no, saa ara na ɛtwa se woma onipa Ba no soɔ.” Deɛn nti na Mose maa soɔ? Ɖmaa so de maa bone, annyɛannie, ne yadeɛ. Wɔmaa Yesu so, nso, maa bone, yadeɛ, ne annyɛannie. Na Ɖte saa ara.

<sup>92</sup> Seesei, anadwo yi, yeɔwo nna bi mu a yeanya aba bone kесеe yi, Yesu Kristo hyɛɛ bɔ wɔ Luka, se wɔ nna bi mu . . . ansa na Awurade Beba no, ɛbeyɛ te se Sodom nna no mu, na bere a onipa Ba no beyi Ne ho adi no, sɛdeɛ onipa Ba no yii Ne ho adi kyerɛɛ Abraham wɔ hɔ no; Elohim, Onyankopɔn, beyɛɛ honam wɔ nnipa mu, na ɔne Abraham tenaa hɔ na ɔkyerɛɛ no, kaa deɛ na Sarah redwene ho kyerɛɛ no (na ɔte N’akyi) wɔ ntomadan no mu, na Ɖnhunuu no da. Ɖka kyerɛɛ no deɛ . . . Na ɔbɔɔ ne din, “Sarah.” “Abraham,” ɛnye ne—ɛnye ne din Abram, a ɔde hyɛɛ aseɛ no,

mmom Abraham. Enye Sarai, S-a-r-a-i; mmom S-a-r-a-h, “Wo yere no wɔ hen, Sarah?”

Ɔkaa se, “Ɖwɔ ntomadan a ɛwɔ W’akyiri no mu.”

<sup>93</sup> Ɔkaa se, “Mereba mabesra wo sedee nkwa bere no tee.” Na osereee. Ɔkaa se, “Adeɛ nti na osereee?”

<sup>94</sup> Seesei, Yesu kaa se, “Ansa na wɔbeboaboa saa aba bɔne kesee yi ano na wahye no, saa onipa Ba no beyi Ne ho adi wɔ saa kwan no ara so sedee Ɖyee no.” Na saa . . . Eye deen? Eye se wɔremasɔ, foforɔ, akyerɛ wo se, Yesu Kristo te se deɛ ɔtee nnora, enne, ne daapim. Wo gyedi? Momma yensi yen tiri ase afei mma mpaebɔ.

<sup>95</sup> Onyankopɔn Dɔfoɔ, ye dɔ Wo. W’Asem ye se—se Aduane a emee ma yen, Awurade. Ye dɔ No yie! Eno na Ye de te aseɛ, Awurade. Ase deɛ yenya no nnɔso mma yen. Ye dɔ ara se anka yebetena Wo pono ho, a eye W’Asem ho, na yeagyɛ nhyira, Awurade, bere a yɛahyia mu te sei, se anuanom mmarima ne mmaa a Nyankopɔn Ba no Mogya atɔ yen, a yeɛ adeɛ a Wo Mogya atɔ. Na yeaba ha anadwo yi, Awurade, yeɛ saa anadwo yi asi hɔ ama ayarefoɔ mpaebɔ. Na sedee Twereɛm no ka no, Wo kaa se “wo mmaa ntampeɛ na asa yen yadeɛ.” Ennee na erennhia se yebeɔ mpaee mpo (yebeɔpaemu aka yen bɔne nko ara), efiri se Wo mmaa ntampeɛ na asa yen yadeɛ (twam kabea). Oh, nkwayee da ben ni! Deen— deen bɔhye paa a Emmanuel ahye ni! Se Eno ye Nokore paa.

<sup>96</sup> Wo kaa se, “Aka kakraa bi, na wiase nhu Me bio, na mo deɛ mo behu Me, efiri se Me” (edinnianamu “Me”) “Meka mo ho, mpo wɔ mo mu, akɔsi wiase awieɛ.” Na bere no awieɛ no, awieɛ kesee yei no, Wo kaa se, ansa na ebesie no, ebeye te se ansa na ogya tɔee guu Sodom na ehyee saa Amanaman wiase no, se adiyie bi beba bio a eye onipa Ba no sedee eyee wɔ Sodom no. Agya, mma yei nsiane nnipa no ho nkɔ.

<sup>97</sup> Na me bɔ mpaee, Onyankopɔn, te se biribi ketewa bi, (se me kaa deɛ enye a, fakyɛ me), meresesa mu. Me dɔ wɔn, Awurade. Me—me bɔ mpaee se ensiane wɔn ho nkɔ. Ma yei nye anadwo kesee baako, Awurade. Ma ɔyareni biara, omanehununi, onifirani, sedee etee biara wɔ ha no, Awurade, nya ayaresa anadwo yi. Ma ɔdebɔneyeni biara nya ɔgyee. Seesei yi ara wɔ wɔn akoma mu, se wɔye annyanniefoɔ a, ma wɔnye Kristo nto mu saa bere yi ara. Ma emmra mu, Agya. Ne nyinaa wɔ Wo nsa mu. Ye de yen ho hye Wo nsa, rehwe se Wo beba yen ntam.

<sup>98</sup> Na Wo kaa se, wɔ Ohoteni Yohane 14:12, “Deɛ ɔgye Me die no, nnɔma a Me ye no ɔno nso beye bi.” Sedee yenim se Wo yii Wo ho adi kyereɛ nnipa no, efiri se Wo ne Odiyifoɔ no a Mose kaa se wɔbema wo soɔ no. Na wɔnnyaa adiyifoɔ mfie ɔha pii, na aba bɔne wɔ baabiara, nso so na ese se Onyankopɔn Asem hye ma; enti Asem no beyee honam, na saa ara na aba bɔne no nso yeɛɛ. Na, Agya, yehu no enne bio, aba bɔne no abeye afiafi kesee baako; na yehunu Asem no nso a ereba wɔ saa kwan no ara so.

Hyira yen anadwo yi, Agya. Ye de yen ho mma Wo, ne W'Asɛm. Deɛ ehia sɛ Wo de yen ye biara, fa yen ye, Awurade. Wɔ Yesu Din mu. Amen.

<sup>99</sup> [Ɔnua baa bi kasa wɔ kasa foforɔ mu. Ahoma no so ye hunu—Ɔs.] Yɛnnim deɛ Ɔkaae. Ebia na Ɔpɛ sɛ ɔka biribi kyere yen, enti momma yen ye kɔmm kakra wɔ ɔbuo mu. [Ahoma no so ye hunu. Onua barima bi ma nkyeraseɛ.]

<sup>100</sup> Amen. Woakenkan pɛn [Ahoma no so ye hunu—Ɔs.] Twerɛsɛm no baabi a na ɔtamfoɔ no reba, na wɔn nyinaa aboa wɔn ano, na wɔn. . . na ɔtamfoɔ no kura ahɔɔden kɛsɛe yie. Na Nyankopɔn Honhom baa nnipa bi so, na ɔka kyereɛ no, na ɔhyɛ nkɔm, na ɔkaae baabi a wɔnkɔ twɛn, na wɔsɛɛ wɔn atamfoɔ no. Eho na eresane aba bio. Eho ne baabi a ɛsɛ sɛ wosɛɛ woatamfoɔ, wo hu, sɔ Onyankopɔn nsa. Nyankopɔn nsa ne Kristo, saa na ɛtɛɛ, Asem no, enti mo mfa Saa wɔ mo akoma mu anadwo yi bere a yɛrefrɛ mpaɛbɔ santene no.

<sup>101</sup> Me gyedi sɛ Billy kyekyɛɛ mpaɛbɔ krataa no bio ɛnnɛ nso. B, Bfoɔ, momma yen fa B, aduɔwɔtwe-nnum. Anadwo a ɛtwaa mu no, yɛnyaa dunnun anadwo a ɛtwaa mu no. Yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbenya dunnun anadwo biara. Na afei monkura mo krataa, yɛbɛgye ne nyinaa, seesei ara. Momma yɛnsɔ dunnun nhwɛ. Aduɔwɔtwe-nnum. B, te sɛ Branham, wo nim. B, aduɔwɔtwe-nnum kɔpɛm ɔha. Na yen. . . Momma yen hwɛ, hwan na ɔkura B, aduɔwɔtwe-nnum, ma wo nsa so. Wo wɔ ahotɔsɔɔ. . . Oh, wo wɔ akyire ho, ne nyinaa ye, aduɔwɔtwe-nnum sɔre gyina ho.

<sup>102</sup> Seesei, me ba. . . Ebia na ahɔhoɔ wɔ ha, a wɔrenhunu sɛdeɛ wɔye yei. Me ba no bɛgyina ha, anaa obi foforɔ; sɛ ɔno rentumi mma a, Onuabarima Borders, obi foforɔ. Ɔbarima bi bɛ ba, na ɔmfɛ saa nkrataa yi, ne nyinaa dodoɔ ye ɔha, na ɔngyina nnipa no anim na ɔmfɛ mfra. Enti sɛ ɔma wo krataa no a, ɔrentumi nka nkyyere wo sɛ wo bɛkɔ asɛmka adwa no so, ɔnnim saa. Na me nso me nnim. Me ba anadwo no a, na mayi bɛye du anaa dunnun, anaa deɛ ɛte saa, afiri nkrataa no mu. Ɔno ne w'ayaresa nni adeɛ baako sei ye. Wobɛtumi atena ho ara. Hwɛ, nnora anadwo. Yen mu dodoɔ sɛn na na yɛwɔ ha nnora anadwo, momma yen nhwɛ mo nsa? Sɛdeɛ nnipa no nyaa ayaresa paa wɔ nhyiamu no ase baabiara!

<sup>103</sup> Seesei, na ɛno ye aduɔwɔtwe-nnum, aduɔwɔtwe-nsia, aduɔwɔtwe-nson, aduɔwɔtwe-nwɔtwe, aduɔwɔtwe-nkron, aduɔkron. Momma wɔn mmra seesei ara. B, aduɔwɔtwe-nnum, aduɔwɔtwe-nsia, aduɔwɔtwe-nson, aduɔwɔtwe-nwɔtwe, aduɔwɔtwe-nkron, aduɔkron. Ɔno bɛye baako. . . Nokɔre ni, ye hia. . . Na sɛ obi. . . Baako foforɔ wɔ ha, aane, ɛno bɛma no aso. Aduɔkron, aduɔkron kɔpɛm ɔha seesei. Aduɔkron, aduɔkron-baako, aduɔkron-mmienɛ, aduɔkron-mmienɛsa, aduɔkron-nnan, aduɔkron-nnum, aduɔkron-nsia, aduɔkron-nson, aduɔkron-nwɔtwe, -nkron.

104 Se worentumi nkeka wo ho a, se wo ye . . . Me hunu se ye wo beye, mmubuafo nkonwa a koba wo ase mmiensa wo ha seesei, wo ye nnan, me gyedi, metumi hunu. Se wo wo mpaebɔ krataa, eno—eno ne wo noma a wafre a, na se worentumi nkeka wo ho a, wo dee ma wo nsa so ko soro, yebɛ pia wo aba soro ha.

105 Na se wo nni mpaebɔ krataa no bi a, wo dee tena ho na bo mpaee, na ka se, “Awurade Yesu, ma—ma—ma no enye me anadwo yi.” Yen mu dodoɔ sen na yewo ha a yenni mpaebɔ krataa, momma mo nsa so nko soro. Oh, me! Ne nyinaa ye, seesei momma yenka yei, me wo anidaso se enye animtiabuo. Mmom obaa ketewa bi wo ho a bere bi na onni mpaebɔ krataa, ye beka no saa. Opiapiaa ne ho wuraa nnipa no mu, kaa se (seesei tie no yie), “Se metumi de me nsa aka Obarima no atadee ano a, me ho beto me.” Yen mu dodoɔ sen na yenim asem yi? Ne nyinaa ye. Na deen na yee? Ode ne nsa kaa No, na okotenaa ase. Na Yesu danee ne ho, na Onim baabi a na obaa no wo. Eye nokore? Na Onim ne haw. Eye nokore? Na Onim ne haw, enti Okaa ne haw no kyerɛ no. Na otee nka wo ne nipadua mu se mogyatuo no atwa. Eye nokore? Efiri deen ntira? Ode ne nsa kaa No.

106 Seesei, Kristofɔ dodoɔ sen na ewo ha anadwo yi a wonim, sedee Hebrifo nwoma no ka no, Hebrifo Nwoma no, se Yesu seesei ara oye Osofo Panin, Osofo Panin a onim yen atenka ne yen mmerɛye? Oye? Eye, se Oye Osofo Panin no ara a, dibere no ara a, Osofo Panin a, enneɛ sen na Obeye? Obeye te se dee Oyee bere a atwa mu no. Wo gyedi saa? Obeye te se dee Oyee bere a atwa mu no, se wobetumi agye adi saa a. Eye. Hwannom na wogyedi saa, momma mo nsa so nko soro, nka se, “Me gyedi paa”?

107 Eye, ansa na wobeto mpaebɔ santene no, mmoma yento mpaebɔ santene wo ha. Me nim se Owɔ ha. Me—Me—Me nya Atenka se Owɔ ha, na Me—Me nim se Owɔ ha. Bra. Mpaebɔ santene no wasiesie awie anaa? Anka merebefre ho. Wo dee—bo mpaee, wo dee hwe ha na bo mpaee, gyedi ara.

108 Obaa ketewa bi te ha rehwe me, ote ben obaa no a ohye ahwehweniwa no. Morentumi nhunu Dee esensen obaa no so no? Hwe ha. Wo hunu? Akoma yadee reha no. Wo gyedi se Nyankopon besa wo yadee? Se wo gyedi a, ma wo nsa so ko soro. Dee na ereha wo ne no. Eye nokore. Seesei se eno na na ereha wo a, ma wo nsa so ko soro sedee nnipa no betumi ahunu, ma wo nsa so sei. Seesei, wo nni saa adee no bio. Wo gyedie ama wo ho ato wo.

109 Ote se dee otee nnora, enne, ne daapim. Oh aba bone bi wo ho; nanso Yesu Kristo te se dee otee nnora, enne, ne daapim. Yei ye . . . Seesei dee ko so bo mpaee, hwe, ense se wo ba soro ha, se dee wobehunu.

110 Seesei, yei ye obaa. Dee menim paa dee, menhunuu no da wo me nkwa nna mu, oye obaa bi a ogyina ha, na okura mpaebɔ krataa, na na onnim se wobefre no anaa woremfre no. Obi na omaa no mpaebɔ krataa, na wo—wo noma no wofree, enti na

waba soro ha. Eyε nokorε saa? Na menni kwan biara a mede behunu dee wo yε, sε wo ne hwan, baabi a wo firi, dee wo pε, mennim biribiara saa. Me ye nnipa kekε, wo yε obaa no. Eyε nokorε saa. Saa mfonini korɔ yi ara bae berε bi wɔ Twεrε Kronkron mu, Ohoteni Yohane, ne ti 4 no.

<sup>111</sup> Seesei sε wo bisa sε, “Deen na wo yεεε, Onuabarima Branham, berε a, enkyεrεε koraa yi?” Me twee me ho kɔɔ soro, wo hunu. Me nnim, wo hunu. Ono na ɔsε sε ɔyε. Me nnim. Kwan bεn so na obaa no faε yεεε? Me nhunuu saa obaa no da wɔ me nkwan nna mu. ɔyε hɔhɔɔ ma me koraa. Me gyedi sε na ɔyε obaa. Hwan na wanya ayaresa seesei ara wɔ nnipa dɔm no mu? Wo bε . . . Aane. Yεyε ahɔhɔɔ ma yen ho yen ho. Sε saa yε nokorε a, him wo nsa sei. Wo hunu? Me nnhunuu obaa no da. Mmom na ɔte hɔ, wɔ gyedie mu. Seesei, ɔde ne nsa kaa Biribi, wannye saa? Sε wo de wo nsa ka me a erenye ade pa biara.

<sup>112</sup> Mmom seesei Worentumi nhunu sε Twεrε Kronkron no ye Nyankorɔn Asem pεpεrε? ɔte sε dee ɔtee nnora, εnne, ne daapim. Yεbedane tenabea pii ma Honhom Kronkron a ɔne Kristo no. Wo hunu? Eno ne Aba kann no. Afei sε saa Honhom Kronkron paa no wura Asem no Aba kann no mu a, εnye . . . Eremmfa Ne fa bi kekε (εfiri sε, bonsam de Saa yε adwuma), εsε sε wo fa Ne nyinaa, hwε, Asem No nyinaa; εfiri sε, ɔnye Nyankorɔn fa, Ne mu no nyinaa yε Nyankorɔn. Wo hunu? Na eno ne dee esie.

<sup>113</sup> Seesei, obaa bi wɔ ha, mennhunuu no da. Yesu hunuu obaa bi te sε yei berε bi, ebia na εnye saa tebea sε yei mu, mennim. Na ɔte abura bi ho. Ono—Ono na εsε sε ɔkɔ Samaria. Na yehunu sε, Samaria wɔ bepɔ bi ase. Na—na ɔreko Yeriko, mmom, na ɔfaa Samaria ho kɔε, na ɔbeduruu Sikar kuroɔn no mu. Na ɔtenaa abura no ho, na ɔsoma N’asuafoɔ sε wɔnkɔtɔ aduane.

<sup>114</sup> Abusuakuo dodɔɔ sεn na εwɔ wiase? Mmiensa. Ham, Sem, ne Yafet nkurɔfoɔ. Yen nyinaa firi Noa mu. Na wɔsεεε wiase a aka no wɔ saa berε no mu. Abusuakuo mmiensa pε, a εyε Yudafoɔ, Amanamanmufoɔ, ne Samariafoɔ (a wɔyε Yuda fa ne Amanamanmu fa). Na abusuakuo a εwɔ wiase nyinaa ne no, wo hunu, mmiensa pε.

<sup>115</sup> Biribiara a εwɔ Nyankorɔn mu no wie pεyε wɔ mmiensa mu. Ete sε nnoɔma mmiensa a na merekasa fa ho anadwo yi: aba bone gyinabea mmiensa, gyinabea mmiensa de ma Asem a εbedanee honam no, ne dee εkeka ho. Wohunu?

<sup>116</sup> Seesei, na Ono—Ono a ɔkasae kyereε Yudafoɔ no, kakyereε Filipino sε, berε a ɔde Natanael baεε, sε baabi a na ɔwɔ no, na ɔkaa sε, “Mehunuu no berε a na ɔwɔ dua no ase no.” ɔka kyereε . . . Andrea de Petro baεε, ɔkaa sε, “Wo din de Simon, na wɔbefrε wo ‘Petro’ εfiri seesei rekorɔ.” ɔkaa sε, “Wo yε Yona ba.” Wohunu? Seesei, na wɔn nyinaa yε Yudafoɔ.

117 Mmom eha dee Oko Amanamanmufoɔ ho . . . enye Amanamanmufoɔ, mmom Samariafoɔ ho.

118 Seesei ye Amanamanmufoɔ bere. Wannye saa bi dakro mpo da ankyere Amanamanmufoɔ. Hwehwe Tweresem no mu. Dabi da. Mmom Ohyee bo, wo Luka 22, se Obeye bi akakakra na Waba no.

119 Mmom Otenaa ho, na eha yi na obaa bi a oye Yudani fa ne Amanamanmuni fa, pue baee. Na Okakyeree no se, “Obaa, ma Me nsuo no bi menom.”

120 Na obaa no kaa se, “Adeɛ, ense se wobisa saa, edɔso. Yeye . . . Nnipa mu nyiyimu wo ha. Wo ye Yudani, na—na me ye Samariani.”

121 Okaa se, “Mmom se wo nim Dee worekasa kyere no no a, anka wobɛbisa Me nsuo.” Deen na na Oreye? Na orehwehwe se one ne honhom behyia. Na bere a ntem ara Ohunuu ne haw no, eye, Okakyeree no se onkofa ne kunu mmra. Obaa no kaa se onni bi. Okaa se, “Eye nokore, wanya nnum.”

122 Seesei, hwe, bere a Farasiifoɔ no hunuu No se oreye saa. Eye, saa aba bone no wo Asem no mu pee no, deen na wokae? Wokaa se, “Onipa yi ye Beelsebul, ntafowayifoɔ.” Wohunu?

123 Na Yesu kaa se, “Obiara a okaa saa tiaa Honhom Kronkron no bere a Oba beyee adekorɔ no ara bi no, wɔremmfa nkye no da.” Eho na waba bone no wo. Wohunu? Mmom Okaa se Odebekye won saa bere no, efiri se na Honhom Kronkron no nya mmaee; eye Afɔrebodee no, na Adwamaa no nnya nwui.

124 Nanso obaa no annwene saa. Obaa no kaa se, “Owura, me hunu se Wo ye odiyifoɔ.” Na wonnyaa odiyifoɔ beye mfie oha pii. Okaa se, “Me hunu se Wo ye odiyifoɔ. Seesei, yenim saa Messaia no, a wɔfre no Kristo no, se Oba a, dee Orebeye ne no.”

125 Eye, se dee Oyee ne no a, enne Ote se dee otee nnora, enne. Se kwan a Ofaa so daa Ne ho adi saa bere no ne no a, enye saa ara na etee nne nso? Eɛ se oye saa! Seesei, obaa ne obarima na ahyia bio wo ha yi. Onye saa obaa no ara, menyee saa Obarima no ara. Mmom Honhom Kronkron korɔ no ara wo ha, na ohyee bo se nnwuma a Oyee no, yen nso yebeye ade korɔ no ara bi wo nna a onipa Ba no beda ne ho adi.

126 Seesei, mennim wo (na wo nim se eye nokore), yeye ahohoo paa, na wo gyina ha. Biribi wo ho . . . Ebia biribi reha wo, ebia na entesaa, me nnim. Mmom se Awurade Yesu beyi akyerɛ me, onam Ne Honhom Kronkron so, deɛ ereha wo a, afei wo begye adi se Eye Nyankopɔn Ba no, na enye nnipa anaa? Yei ye nkataho kwa, saa tenabea yi—yi a Nyankopɔn de reye adwuma no, obiara a Wayi no. Ono—Ono oye saa nam adom tumi ne nyitohɔ so. Enti, mmom wo gyedi. Wo beye? [Obaa no ka se, “Amen.”—Os.]

127 Dodoɔ sen na ewo atiefɔɔ no mu a wobegye adie? Eha na yen mmienu gyina wo Hann no anim, se yen nhyiaa pen wo nkwa yi

mu, me nni adwene biara a ekyere deɛ ɔbaa yi ye, deɛ ɔye, baabi a ɔfiri, deɛ ɔrehwehwe. Me nhunu no da wo me nkwa mu, sɛdeɛ me nhunu ɔbaa no a ɔwo fam ho no me nkwa nna mu da no. Mmom, hwe, yei ne deɛ merebo mmɔden ama waye: yi saa aba bone no firi wo ho seesei ara, na gye Asem no di bere a Asem no abeye honam eha yi ara wo yen ntam yi. Asem no aba nkwa mu wo yen ara yen honam mu, a eno rekyere Nyankopɔn Anima.

128 Seesei Ɔma no nye saa mma no. Ɔrehwehwe biribi a esom bo keseɛ. Ɔnni ba, ɔrehwehwe ba. Wadi mfie beye aduannan. Yei nye adeɛ a erentumi nnye ho.

129 Wɔte ha seesei ara, mmaa a na anka wɔye bonini wɔn nkwa nyinaa, na wɔbaa asenka adwa yi so sei, na Awurade maa wɔn mma. Mo a monim saa no mo mma mo nsa so nkɔ soro. Wohunu? Wohunu? Me faa abayewa ketewa fɛfɛ bi wo me teaseɛnam mu da bi, Kwasiada, bere a me firii ha no akyi, Kwasiada awia; a na ne maame ye obonini, Awurade kasae. Na abayewa ketewa no, adeɛ ketewa fɛfɛ no, ɔwo ha? Ehe na ɔwo? Aha. Ɔwo ha yi, aha yi ara, ɔte fam ha yi ara. Ne maame no na ɔte ho no. Abayewa ketewa no wo ha, ɔno ara. Wohu no? Ɔye Asem a waka afiri Nyankopɔn ho.

130 Seesei, wo de w'akoma nyinaa begye No adi anaa? Wo gyedi se saa nhyira no a wanya no, a wo te nka wo mu seesei no, eye anoyie a efiri Nyankopɔn ho anaa? Se Nyankopɔn beka wo din akyere me a, se deɛ ebye na wobeto abɔfra no din a, wo begye adi anaa? Eneɛ, Owurayere. Thompson, wo betumi akɔ fie na wako nya wo ba no, se wo de w'akoma nyinaa begye adi a.

131 Wo de w'akoma nyinaa gyedi? Nya gyedie nkoa ara, mɛngye akyinyee, gye Nyankopɔn di ara. Nyankopɔn ye Onyankopɔn.

132 Wo ho te sen, owura? Me susu se yeye ahohoo, nso. Bere a me de ahu wo wo me nkwa mu, sɛdeɛ menim no, ye bere a wo baa ha. Na m'adwene yee me se wo ye Onuabarima Shakarian wɔfa, anaa hwan ne. . . Mashagian, Onuabarima Mashagian, dwomtofoɔ no, bere a wo baa ha. Na afei mehunu wo se woreko mpaebɔ santene no mu. Seesei, se me ye hohoo de ma wo yi, na, anaa wo, na Me ye ohohoo yi, wo kwan biara so yi. Seesei, se Awurade Yesu beka akyere me efa biribi a wo—se wo ye, ebia deɛ worehwehwe, ma yɛnka saa; ka kyere wo deɛ, aka deɛ worehwehwe kyere me a. Seesei, Ɔde ama wo dada. Deɛ aka ama wo ara ne gyedie a wobegye adie.

133 Seesei, dodoɔ sen na mote aseɛ saa? Gyedie kakra a wo de begye adie na wo nsa aka deɛ worebisa! Wohunu?

134 Seesei, seesei, se wo wo soro ha rehwehwe biribi, na Ɔbetumi aka deɛ worehwehwe akyere me a, enneɛ na wo nim se mennim deɛ worehwehwe, enneɛ na ese se eye Obi na ɔwo ha a ɔreye. Seesei, sɛdeɛ Asem no ka no, Ɔhyee bo se abeye saa. Na ɔnim wɔn akoma mu adwene nyinaa. Eye nokore saa? Ne nyinaa ye.

135 Wo wɔ ɔpɛ kɛsɛɛ sɛ wo bɛnya ayaresa. Adeɛ baako, adwene mu yadɛɛ reha wo, ɛyɛ adwene mu paa. Ɛyɛ nokorɛ. Adeɛ fororɔ, w'akyi nso yɛ wo ya, na saa w'akyi no aha wo paa mmɛrɛ kakra ni, aduyɛfoɔ apaɛpae wo wɔ ho pɛn. Ɛyɛ SɛDEɛ AWURADE Sɛɛ NIE. Ɛyɛ nokorɛ. Wohunu. Ɛyɛ nokorɛ. Na adeɛ fororɔ nso nie, deɛ worehwehwɛ paa, yɛ, wo pɛ sɛ wo nsa ka Honhom no mu asubɔ. Saa yɛ nokorɛ paa. Bra ha.

136 Onyankopɔn Dɔfoɔ, wɔ Yesu Kristo Din mu, ma Honhom Kronkron nhɛɛ barima yi ma, ansa na wafiri saa asase yi so akɔ, wɔ Yesu Din mu. Amen.

Seesei gyɛ No, me nuabarima. Nya gyɛdie ara, nnya adwene ntanta.

137 Wo ho te sɛn? Me susu sɛ, sɛdeɛ me nim, sɛ yɛ yɛ ahɔhɔɔ de ma yɛn ho. Sɛ saa yɛ nokorɛ a, adɛn, sɛdeɛ nnipa no behunu nti, ma wo nsa so kɔ soro sɛdeɛ wɔbehunu sɛ yɛyɛ ahɔhɔɔ. Me nhunu no da wo m'abrabɔ mu, me nim paa. Na me susu sɛ ɔnhunu me da, gyɛ sɛ atiefɔɔ no mu. Ɛfiri sɛ Ɔsoro Agya no nim, na N'Asɛm na ɛda ha yi, sɛ me nhunu ɔbaa yi da, me nim paa, wɔ m'abrabɔ mu. Enti, merentumi nhunu deɛ worehwehwɛ wɔ ha, me nni adwene biara fa deɛ wo yɛ ho, deɛ, anaa biribiara a ɛfa wo ho. Merentumi menka biribi baako mpo nkyɛrɛ wo.

138 Adeɛ baako, ɛyɛ akyɛdeɛ kwa. Sɛ metumi. . . Sɛdeɛ wo tee sɛ merekyɛkyɛrɛ mu berɛ tiaa bi mu no. Wo deɛ bra ha, na tie deɛ Ɔreka; deɛ me hunu no, metumi aka. Deɛ Ɔnnkaɛ no, merentumi nka. Sɛ me ara me kasa a, Na ɛbɛyɛ mfomsoɔ. Wohunu? Ɛbɛyɛ mfomsoɔ. Mmom sɛ Ɔka a, ɛyɛ nokorɛ paa. Ɛrentumi, ɛnyɛ mfomsoɔ da. Ɛrennye mfomsoɔ da mmɛrɛ dodoɔ a ɛyɛ Nyankopɔn no. Wohunu? Wohunu, ɛfiri sɛ Nyankopɔn rentumi nnye mfomsoɔ da.

139 Mmom sɛ Nyankopɔn bɛtumi aka deɛ worehwehwɛ akyɛrɛ me a, deɛ wo pɛ paa, anaa—anaa deɛ nti a wo wɔ ha a, biribi a wayɛ, anaa biribi, biribi te saa, anaa nnipa korɔ a wo yɛ, baabi a wo firi, anaa biribiara a Ɔpɛ sɛ ɔka kyɛrɛ me a, wo bɛgyɛ adi? Meda w'ase.

140 Adeɛ baako, wo yare wɔ wo nan. Wo nan ha wo paa. [Ɔbaa no ka sɛ, “Aane”—Ɔs.] Ɛyɛ nokorɛ. Ma wo. . . Wo yare anidaneɛ, mmaa yadɛɛ. [“Aane.”] Na wo wɔ ɔpɛ kɛsɛɛ bi wɔ w'akoma mu, ɛfiri sɛ w'ahwere obi anaa biribi. Ɔyɛ abarimaa, na wo ba barima no afiri fie, wadwane, na worehwehwɛ sɛ mɛbɔ mpaɛɛ ama wasane aba fie. [“Aane.”]

141 Onyankopɔn a wo wɔ Soro, soma ne ba no brɛ no, ne ayaresa. Ma Honhom Kronkron no nyina saa aberantɛɛ no wɔ kwan so anadwo yi, fa no sane brɛ ne maame. Wɔ Yesu Din mu. Amen.

142 Deɛ Ɔnim no de no bɛbrɛ wo. Nha wo ho. Gyɛdie seesei ara, nnya adwene ntanta. Nya gyɛdie ara, fa w'akoma nyinaa. Wo deɛ gyɛdie, na Nyankopɔn bɛyɛ deɛ aka no nyinaa.



143 Seesei, nhunumu mmiensa anaa nnan pe no, sɛdeɛ ɛteɛ biara no, hwe, me—me eyɛɛ me sɛ deɛ mani refra no. Merentumi nkyere eno ase, kwan biara nni hɔ a mɛkyere aseɛ. Woka sɛ, “Wo kyerɛ sɛ, eno no ama wo abre kyene sɛ wo kasaa simma aduannan-nnum anaa deɛ ɛkyene saa, wadwene no no?” Aane, owura. Sɛ anka eyɛ dɔnhwere mmiensa a, anka ɛrennye saa.

144 Ɔbaa bi de ne nsa kaa yen Awurade Yesu atadeɛ. Na ɛnye me na nkurɔfoɔ no de wɔn nsa reka. Adɛn, ɔbaa yi a ɔwɔ ha yi, wo deɛ hwe ha, ɔbetumi. . . (Fa wo nsa to me so, wahu?) Ɔde ne nsa aka me ho nyinaa, nso annye hwee, me ye nnipa kɛkɛ. Mmom ɛsɛ sɛ ɔde ne nsa ka Ɔno. Na me, ɛnam akyedee so, eyɛ—eyɛ. . . ɛfiri hɔ kɔ, me yi me ho nyinaa firi hɔ, na me ka deɛ me hunu. Wahunu? Na eno ara ne no. Wahunu, ɔde ne nsa reka me no nkyere hwee, mmom ɔnam me so de ne nsa ka Yesu. Saa kwan no so na saa ɔbaa no nam Yesu so de ne nsa kaa Onyankopɔn, bere a na Ɔnnim deɛ ɛreha ɔbaa no. Ɔde ne nsa kaa N’atadeɛ kɛkɛ, na ɔkɔtenaa ase. Na ɔkaa sɛ—na Ɔkaa sɛ, “Hwan na ɔde ne nsa kaa Me?”

145 Na asuafoɔ no kaa sɛ, “Adɛn, obiara de ne ho rekeka Wo. Adɛn nti na Wo reka saa?”

Ɔkaa sɛ, “Mmom me hunu sɛ ahɔɔden bi afiri Me mu kɔ.”

146 Seesei, wo nim deɛ eyɛ ahɔɔden? Ahɔɔden. Ɔyɛ mmereɛ ɛnam ɔbaa baako a ɔde ne nsa kaa No, na na Ɔno ne Nyankopɔn Ba no. Me nsɔɛ, ɔdebɔneyeni a, N’adom na agye me nkwa? Wo nim deɛ nti a ɛdɔɔso no? Ɣfiri sɛ Ɔkaa sɛ, “Nnoɔma a Me ye no, mo nso mobeyɛ. Mobeyɛ akɛsee asene yeinom, ɛfiri sɛ Merekɔ M’Agya no nkyɛn.” “Akɛsee,” Ɣkaa wo hɔ, mmom Hela nkyeraseɛ papa no ye, “Deɛ ɛdɔɔso kyene yeinom na mobeyɛ.”

147 Seesei, Me nnim ɔbaa no. Me nnim biribiara fa ne ho. Ɔye hɔhɔɔ ma me sɛdeɛ afoforo no tee no ara. Yɛye ahɔhɔɔ ma yen ho. Sɛdeɛ ɛbeyɛ a nnipa no bɛhunu nti no, wobetumi ama wo nsa so akɔ soro, aka sɛ “yɛye ahɔhɔɔ.” Seesei, Nyankopɔn Ba no, sɛ bere bi Ɔhyiaa ɔbaa bi wɔ tebea bi sei mu a, wɔ abura bi ho a, na Ɔkasa kyerɛɛ no bere tiaa bi mu, na Ɔhunuu baabi a ne haw wɔ, na Ɔkaa deɛ na ɛreha no kyerɛɛ no. Na ɔnam saa so hunuu sɛ, ɔno ne Messaia no. Seesei saa—saa Ma. . . Wo de wo nsa aka me, Me de me nsa aka wo, na biribiara annsi. Mmom sɛ me gyedie (a ɛnam akyedee so) ne wo gyedie (ɛnam sɛ woregye adie) betumi aka No, na Ɔbetumi akasa afa yen mu akyerɛ. . . afa me mu akyerɛ wo, eno na wohunu sɛ Ɔwɔ ha sɛdeɛ na Ɔwɔ saa—saa abura no a ɛwɔ Sikar no. Wohunu? Ɖte sɛ deɛ ɔteɛ nnora, ɛnne, ne daapem. Wo gye saa di?

148 Wo wɔ ɔhaw pii, amanee pii, nsem denden pii! Adeɛ baako paa a wo pe sɛ wɔbɔ mpaɛɛ ma wo ye ɛpɔso ahonhono yadeɛ. Eyɛ nokorɛ. Eyɛ nokorɛ? Ɣpɔso ahonhono yadeɛ yi ma wo sensene bawee. Sɛ wo hunu a ma wo nsa so. . .

149 Na ase wo nantee bɔkɔɔ, sɛ mekae paa a. Ebia wo deɛ twɛn kakra, ebia ɔbetumi aka biribi foforo a eno befa. . . Anaa, wo

nim, wo nya atenka wɔ nnoɔma pii ho; nkurɔfoɔ, wo nim, te se ahum reba Ne so. Wɔka se, “Aɔen, ɔbɔɔ ne tiri mu saa,” anaa, wo nim, te saa.

<sup>150</sup> Mmom, ase wo ye nnipa papa, kasa kyere me bere kakra. Ma yen ngyina ha kakra, efiri se me dwene se biribi foforo bi wɔ w’akoma mu a worehwehwe afiri Nyankopɔn ho. Seesei, merentumi nyi wo mpaebɔ ano, mmom ɔno deɛ ɔbetumi a- . . . Efiri se, se wo gyedi a, wayi ano dada. Mmom se wo pe se wo gyedi a; ebe ma wagye adi. Seesei, me ka kyere wo, efa ɔɔafoɔ bi a ɔnni ha ho, na ɔye onuabarima, na saa onuabarima no nni ɔman yi mu mpo. ɔwɔ ɔman a nsuo tɔ wɔ ho, a tadeɛ pii wɔ ho. Mɛka se ete se baabi te se Michigan anaa biribi. . . Aha, Michigan na ɔwɔ. Na ɔrehunu amanee firi owuyadeɛ bi mu, na eye saa mu haw a eye koankorɔ a ereha no. Eye nokore, enye saa? Eye SEDEɛ AWURADE SEɛ NIE. Seesei, duku a ekura wo nsa mu no, a wo maa so kyereɛ Nyankopɔn no, fa kɔ ma wo nuabarima no na kakyerɛ no se ma ɔnnya adwene ntanta, mmom ɔnye nni, na ne nyinaa, wɔbesa no yadeɛ seesei ara se wo begye adi a.

<sup>151</sup> Wo de w’akoma nyinaa gyedi? Hwe, afei, se wo gyedi a, adeɛ baako na wo beye, ene se, gye to mu koraa. Eye nokore?

<sup>152</sup> Seesei wo ka se, “ɔrehwe saa, nkurɔfoɔ yi. Deɛ ɔreye ne no, ɔrehwe wɔn.” Wo hunu saa pii!

<sup>153</sup> Mmom worentumi nhunu yei. . . ɔbaa yi a ɔwɔ ha yi, foro bra sei, ɔbaa, eha, ɔyarefoɔ no, nnipa korɔ a wo ye. Merenhwe no. Wo gyedi se Nyankopɔn betumi ada wo haw adi akyere me? Ma wo nsa so, se wo gyedi a, ɔbaa yi a wo wɔ ha yi, ɔbaa yi a wo wɔ ha yi, ɔyarefoɔ no. Aha. Aha. Eye nokore, se wo de w’akoma nyinaa begye adi a, saa ntehyeewa haw no rennteeteɛ wo bio. Eye nokore, kɔ fie na gyedi! . . .? . . .

<sup>154</sup> Wannhwe no, ɔhwɛ? Hwe, ɔno. . . Wo deɛ hwe efa ha, anisoadehunu no wɔ ho emfa ho ne deɛ erekɔso. Amen! Worentumi nhunu? Ewie pɛye sɛdeɛ Nyankopɔn tumi wie pe!

<sup>155</sup> Wo gyedi, saa ara? Ntehyeewa no betumi afiri wo so, nso, erentumi? Wo gyedi se ebeye saa? Eye, kɔ ka kyere Awurade Yesu se wo—wo gye No di.

<sup>156</sup> Da bi wo de poma—ketewa bi na ebanante se saa epɔso ahonhono yadeɛ no bubu wo a, mmom erennkɔso nnye wo saa. Worennye saa, wo ngyenni se ete saa, wo gyedi? Wo gyedi se wo ho rebetɔ wo? Kɔ wo kwan, na Yesu Kristo mma wo ho ntɔ wo.

<sup>157</sup> Akoma yadeɛ kum nnipa, nanso ense se eku wo. Wo gyedi se Nyankopɔn besa wo yadeɛ, na wo ho aye wo den? Kɔ na fa w’akoma nyinaa gyedi, ka se, “Me gye saa di nokore mu.”

<sup>158</sup> Wo ka Brɔfo? Wo te Brɔfo ase? [Onuabarima Branham hwehwe asekyerefoɔ—ɔs.] (Obi mmra.) Aha, eye. Wo beka deɛ mɛka no akyere no? Ka kyere no se se ɔbegye adi a, yefono yadeɛ

no befiri ne so. Ono—ono begye adi? W'akyi haw no befiri wo so, nso, enti seesei wo betumi akɔ wo kwan na nya ayaresa.

Wo ho te sen? Wo gyedi? [Ɔka sɛ, “Aane, owura.”—Ɔs.]

<sup>159</sup> Saa ɔbarima no a ɔde akyiri haw te hɔ no, a ɔrehwɛ me berɛ a me kaa saa no. Ono nso betumi anya ayaresa, nso, sɛ wo gyedi a, owura. Eye, owura.

<sup>160</sup> Ɔbaa no a ɔte hɔ toa wo so no, wanya haw wɔ wo kɔn, wonnyaae, ɔbaa? Wo gyedi sɛ Nyankopɔn bɛsa wo yadeɛ? Wo pɛ sɛ wo de wo nsa to abarimaa ketewa no so ma ne kotodwe, na ne ho bɛyɛ ne den, nso. Wo gyedi? Wo wɔ anidane, mmaa yadeɛ, wo nni saa bio. Wo gyedie na saa wo yadeɛ na ama wasi pi.

<sup>161</sup> Wo gye Yesu Kristo di, sɛ ɔte saa nnora, ɛnnɛ, ne daapem? Ɛnnɛ mo mma yɛmfa yɛn nsa nto ɔfoforɔ so na yɛmmɔ gyedie mpaɛɛ yi, yɛn mu biara, mmo gyedie mpaɛɛ.

<sup>162</sup> Onyankopɔn ɔfoɔ, berɛ a Wo Soro Animpa akata yɛn so yi, rehwe Wo sɛ worekeka wo ho wɔ atiefoɔ yi mu yi, resa ayarefoɔ yadeɛ baabiara. Wo ne Onyankopɔn. Me bɔ mpaɛɛ sɛ Wobɛsa atiefoɔ yi nyinaa yadeɛ. Ma Nyankopɔn Home nhwie ngu wɔn akoma mu foforo, na ma wɔn nhunu sɛ berɛ resa. Yɛwɔ ha berɛ tiaa bi, afei yɛrebekɔ Ne nkyɛn Ono a yɛdɔ no no. Na ma seesei ara N'Animpa mfa ayaresa mmɛ obiara.

<sup>163</sup> Yɛbu Satan fɔ, yɛbu ne nnwuma nyinaa fɔ. Wɔ Yesu Kristo Din mu, Satan, firi nnipa no mu firi.

<sup>164</sup> Mo a mobɛgye No adi seesei nyinaa, na mo agye mo ayaresa ato mu no, mo nsɔre ngyina mo nan so, nka sɛ, “Meresɔre agyina seesei ara agye m'ayaresa. Me gye saa di.” Ɛmfa ho sɛ deɛ wo tebea tɛɛ, sɛ wo gyedi paa a, sɔre gyina wo nan so. Afei ma wo nsa so, na ka sɛ, “Me da w'ase, Awurade Yesu, sɛ wasa me yadeɛ.” Onyankopɔn nka mo ho.



*ABA BONE NO* AST65-0118

(The Seed Of Discrepancy)

Saa Nkransɛm a ɛfiri Onuabarima William Marrion Branham yi, ɔkaa no wɔ Brɔfo ankasa mu wɔ Ɛdwoada annwumere, Ɔpɛpɔn 18, 1965, de maa Full Gospel Business Men's Fellowship International wɔ Westward Ho Hotel a ɛwɔ Phoenix, Arizona, U.S.A., wɔyi firii nea wakyere agu ahoma so na wɔatintim no sɛdeɛ ɔkaa no ara wɔ Brɔfo mu. Saa nkyeraseɛ a ɛwɔ Asante Twi mu yi Voice of God Recordings na ɛtintimiɛ na wɔkyekyɛ.

ASANTE TWI

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

[www.branham.org](http://www.branham.org)

## Suayɛ Tumi Ho Nkaebo

Ɛho tumi nyinaa yɛ twɛrɛfoɔ no dea. Saa nwoma yi wobɛtumi atintim no afidie so wɔ ɛfie afa anaa sɛ wo bɛkyekyɛ, a worennye sika, sɛ biribi a ɛbɛma Yesu Kristo Asempa no bɛtrɛ. Worentumi ntɔn saa nwoma yi, ntintim no pii, mfa nto website so, mfa nsie wɔ afidie biara mu, nkyere aseɛ nkɔ kasa biara mu, anaa mfa nsrɛsrɛ sika wɔ bɛrɛ a wo nyaa akwanya krataa a ɛfiri Voice of God Recordings®.

Sɛ wopɛ ho nsɛm anaa nnoɔma bi a ɛwɔ ho a, me sɛrɛ sɛ twɛrɛ kɔ:

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)